



NIKŠIĆKA BANKA AD

Utorak, 13. mart 2007.

broj 71

# Arena

PRVI SPORTSKI DNEVNI LIST U CRNOJ GORI



**24. MART** BURNA REAGOVANJA IGRAČA KOJI SE NIJESU  
NAŠLI NA SPISKU SELEKTORA ZA MAĐARE

**ANDRIJA DELIBAŠIĆ**

# Neka me izbrišu zauvijek



Duel sa Maldinijem: Delibašić u dresu AEK-a na meču Lige šampiona protiv Milana prošle jeseni



# ZORAN FILIPOVIĆ Delibašić je na širem spisku

Strana 2

VEČERAS NA OLD TRAFORDU MANČESTER IGRA PROTIV SELEKCIJE EVROPE

# Zidan neće sa Materacijem

• Francuz odbio poziv UEFA jer nije želio da bude u istom timu sa Italijanom sa kojim je imao obračun u finalu Mundijala u Njemačkoj

Strane 10-11



Mercedes-Benz

Ljetopis Automotive

Kralja Nikole 357, Podgorica  
tel: 081/648 841



BURNA REAGOVANJA IGRAČA KOJI SE NIJESU NAŠLI U IZBORU ZORANA FILIPOVIĆA

# Neka me zauvijek izbrišu sa spiskova



Uvjeren: Delibašić dok je igrao za Majorku

**ANDRIJA DELIBAŠIĆ:** Neću im više smetati u narednih 10 godina

**PODGORICA** — Za sada je poznato osam igrača crnogorske reprezentacije koja će se 19. marta okupiti u Podgorici za premijerni meč sa Mađarima. U razgovoru sa našim internacionalcima Široki Europe došli smo do saznanja da neki od iskusnijih fudbalera do ponedjeljnog popodne nijesu dobili poziv na klupske adrese, što bi trebalo da znači da nijesu u kombinaciji za meč sa Mađarama. Među njima je i **Andrija Delibašić**, napadač Beira Mar-a.

— Došao sam zimom u Portugaliju, u Beira Mar, samo da bih mogao da igram za Crnu Goru. Nijesam htio da sjedim u AEK-u na klupi i rekao sam sebi da momam da nadem klub gdje cu da budem standaran i spremam za meč protiv Mađara — priča juče Andrija Delibašić. — Ukoliko mi ne stigne poziv do večeras, slobodno mogu da zaborave na mene. Neka me zauvijek izbrišu sa svih spiskova! Biću im jedna briga manje, pa će moći lakše da biraju napadače.

Delibašić je posljednjih dana bio u kontaktu sa crnogorskim igračima koji igraju u inozemstvu, a koji su dobili u međuvremenu poziv za meč sa Mađarama.

— Oni mi pricaju kako su ih iz saveza zvali, razgovarali, dogovarali se sa njima dok ja nemam pojma ni o čemu. Ne mogu da vjerujem da sam zaslužio takav status. Ja nisam dijete, niti imam 18 godina. Iza sebe već ima tri učešća u Ligi šampiona, a pored **Mirka Vučinića** možda jedini imam neko veće iskustvo od svih pozvanih.

**Da li je bilo kontakata sa odgovornima iz saveza od kako si u Beira Maru?**

— Niko se nije udostojio ni da me pita kako sam se snašao, niti kamo sam. Ne znam kako se skupljaju poeni za reprezentaciju jer ako to nijesu utakmice, golovi, nastupi u mladim selekcijama onda ne znam šta bi to moglo da bude. Možda treba da sjedim na klupi, na tribinama. Vjerovatno im je to "pravilnik" ukoliko želiš da igraš u reprezentaciji.

**Da li ćeš se odazvati eventualnom sljedećem pozivu Filipovića?**

— Ne. Zbog čega bih? Pa oni su jasno stavili da znam da ih ne trebam. Da ne računaju na mene. Oni su mene otpisali, a ne ja njih. Evo da im bude lakše — neću im smetati više u narednih 10 godina. Ukoliko reprezentacija bude poligon za prodaju igrača, onda su loše počeli. To nas ne nikuda odvesti — zaključio je na kraju razgovora razočaran Delibašić.

**Ne računaju na tebe u Crnoj Gori, hoćeš li možda nastupiti za Srbiju?**

— Neću biti dvolioan, niti ču tjerati nekome inat. Ne želim da igrat za Srbiju jer ni oni nijesu računali na mene kada sam ja bio u top formi. Igrao sam Ligu šampiona sa AEK-om, bio standaran u grčkom šampionatu ali nisam postojao za **Klementea**. U Kataloniju je malene poveo treći tim, no ni tu nije bilo mesta za mene. Igraju u klubu do kraja života, biće mi valjda to dovoljno... **N.PRENTIC**

**ZORAN FILIPOVIĆ:**  
**Delibašić je na širem spisku**



— DELIBAŠIĆ je kod mene na širem spisku. Pratimo njegove igre u Portugaliji. Imam čovjeka koji me obavještava o svemu. Ne može u napadu da igra 20 igrača — kazao je prvi čovjek reprezentacije **Zoran Filipović**, kad je prenijeli reakciju Andrije Delibašića. **Da li to znači da neće biti u kombinaciji za meč sa Mađarama?**

— O tome već ne želim da govorim. Ko će igrati protiv Mađara, saznaćete 18. marta.

Kada smo ovo objašnjenje selektora prenijeli sinoć Delibašiću, njegov stav nije se promjenio:

— Ja mislim da ne ličim na igrača koji treba da bude na širem spisku reprezentacije. Trenutno sam možda u najboljoj formi od svih napadača koji su pozvani u reprezentaciju. Od kamo sam u Beira Maru, po ocjenama svih ljudi koji prate klub, ubjedljivo sam njihov najbolji igrač. Plasirali smo se i u polufinalu Kupa. Ne znam šta treba više da uradim! U svakom slučaju, moj stav se neće promjeniti. Ukoliko me Filipović ne pozove protiv Mađara, slobodno neka ne računaju više na mene — ponovio je Delibašić.



**PREMIER**  
Hotel Montenegro

Tel. 069-666-626

IVAN ČARAPIĆ DONIO MIR I VRATIO SAMOPOUZDANJE IGRAČIMA

# Bolje 4:3 nego 1:0

Mnogo nam znače ova tri boda jer možda budu i odlučujuća



totalno pali. Opustili smo se prerađeno i to nas je umalo koštalo pobjede. Teško je to sada objasniti. Ne mogu da kažem što se tačno desilo. Primili smo dva gola kakva mislim da nikada više ne možemo primiti. Najbitnije je da smo juče na sastanku svi na TV snimku vidjeli gdje smo napravili prouči i da nam je to velika pouka za ostale utakmice.

**Postigao si odlučujući gol, četvrte ove sezone?**

— Definitivno me krenulo. Ali u meču protiv Mladosti moram priznati da smo imali i sreće. Postigli smo gol u 92. minuti. Drago mi je što sam ja bio taj koji je odlučio pobjednika, a koliko smo svih htjeli pogledati siguran sam da bi ga dao i neko drugi.

**Trener Milačić kaže da Budućnost ponovo igra za gol više?**

— Mi smo ekipa koja ima sve predispozicije da igra napadački. Za gol više, za reviju golova, za vikend. Ne znamo da se branimo, a niti to od nas traži trener. Meni je mnogo draže kada pobijedimo sa 4:2, 4:3 nego sa 1:0. Najbolje je to pokazala publike protiv Mladosti. Odavno nismo dobili onakve aplauze.

**U Nikšiću Vas čeka težak meč?**

— Sutjeska ima izuzetno mladu ekipu, koja će protiv nas imati veliki motiv. Biće željni nadigravanja, dokazivanja... Neće nam biti lako, to je sigurno. No, idemo na novu pobjedu. Mi ne smijemo više da pravimo nikakve kalkulacije jer Zeta nam je veoma blizu — kazao je na kraju štoper Budućnosti.

**TVORAC PREOKRETA PROTIV BERANA NA TREŠNJICI IVAN KNEŽEVIĆ ODAHNUO:**

# Razbio sam maler

**KNEŽEVIĆ: Volio bih da svaki meč dobijamo na ovakav način**

če golova biti još.

**Bio si "kralj priprema", međutim do sada te u prvenstvu nije htio gol?**

— Posljelo slijajno odradenih priprema i čest postignutih golova, konačno sam uspio da skinem «prokletstvo» prvenstvenog meča sa sebe. Drago mi je što sam proradio kad je bilo najpotrebnejše za ekipu i što nam je moj prvi gol u dresu Zete donio dragocjenu tri boda. Vratilo mi se poljuljano samopouzdanje i nadam se da će ovakvih trenutaka biti još mnogo.

**Očekuješ li veću minutazu posle privjencu u plavom dressu?**

— Pokušaću da se izborim više minuta u igri, radicu još bolje i jače nego da sada na treninzima. Koristim ipak svaki minut proveden na terenu, a na šefu stručnog štaba je da odluci koja će jedanaestorka počinjati. Svjestan sam takođe i žestoke konkurenčije. **Žarko Korač**, kao najbolji strijelac lige i **Slaven Stjepanović**, po meni najbolji igrač našeg prvenstva su slijani i prije svega dobri momci. Definitivno je to veoma dobra stvar, jer jaka konkurenčija prija i meni i njima. Siguran sam da smo tako, kroz zdravu konkurenčiju, atmosferu i drugarstvo možemo do još bolje igre i do osvajanja duple krunе — istakao je na kraju Knežević.

**M. ANTIC**

**BALŠA BOŽOVIĆ NE RAZUMIJE ODLUKU TRENERA MILAČIĆA**  
**Opet sam trenirao**



**PODGORICA** — Utakmica između Budućnosti i Mladosti imala je i treće poluvrijeme. Nakon sastanka igrača i trenera **Branislava Milačića** poslije gradskog derbija, napadac "plavih" **Balša Božović** otišao je do ekonomata, uzeo loptu i odlučio da sam odrađi trening pod Goricom. Očito da je povukao pogrešan potez jer taj gest izirirao trenera Milačića koji odlučio da ga suspendira.

— Ne znam zbog čega sam suspendovan! Nisam igrao, htio sam samostalno da odrađuam trening. Ne znam što je tu loše — kazao je Božović. **Pominje se tvoje odstranjivanje je iz tima?**

— Ne vjerujem u to. Pa, neće valjda zbog toga... Koliko mi je stalo da igram reći vam samo jedno — juče je bio sloboden dan, a ja sam opet trenerirao na svoju ruku.

**Direktor kluba Žarko Vukčević** ističe da trenutno nema ni govora o suspenziji Božovića.

— Od toga nema ništa. Uprava će tek krajem mjeseca kada se budu isplaćivale plate i premije odlučiti kako će sankcionise postupak Božovića — kazao je Vukčević.



**Prvi gol: Ivan Knežević**

tako doprinесем побједи svog tima. To se upravo i desilo i moj gol je odlučio pobednika. Trudio sam se maksimalno, borio se, trčao. Morao mi se sav taj trud isplati i nadam se da

# DEFANZIVAC KOMA GAVRILO PETROVIĆ PRIZNAJE Bjelopoljci su više željeli pobjedu

PODGORICA – Najbolje ocijenjeni igrač u prva dva kola u redovima Zlatićana je staren stoper **Gavril Petrović** koji je u zinskom prelaznom roku došao iz zeničkog Čelika. I pored tri primljene gola u dvije utakmice svojim partijama je opravdao povjerenje koje u njega ima trener **Šaša Petrović**.

- Na obje utakmice pružio sam svoj maksimum, ali ipak smatram da može i mora mnogo bolje. Uvijek iz dobre kolektivne igre iskoči po jedan pojedinac, ali kad se ne pobijedi teško možemo govoriti o nekoj dobroj igri pojedinca. Zbog toga nisam zadovoljan svojom igrom kao ni igrom čitave ekipa, jer smatram da imamo kvalitetu za mnogo bolja izdanja. Poraz nas je malo uzdrmao ali svjesni smo svojih vrijednosti tako da ne briňemo za nastavak šampionata – ističe Petrović.

**Koji su glavni razlozi poraza u Bjelom Polju?**

- Domaćin je u među ušao sa mnogo više želje i motiva od nas. Njima je to bila posljednja prilika da se uljkuje u borbu za opstanak tako da su pružili 200% svojih mogućnosti što su i sami na kraju priznali. Nametnuli su nam žestok presing od prvog minuta na koji nijesmo imali odgovor. Potpuno su nas zbunili svojom igrom tako da smo bili prinudeni da se već dio meča braniću i svoju šansu tražimo iz kontri. Činjenica da nijesmo ozbiljnije pripremili njihovom golu dovoljno govoriti da smo zasluzeno porazeni.

**Da li dijeliš mišljenje svoga trenera Petrovića koji je javno izrazio nezadovoljstvo sudnjem u**



Zasluzeno smo porazeni: Petrović (tamni dres) u duelu sa Đurišićem iz Budućnosti

**Tuzima i Bijelom Polju?**

- Sigurno da je sudjenje bilo veoma loše na obje utakmice, pogotovo u Bijelom Polju gdje nas je sudija dosada „sjeckao“. Kad god smo bili u situaciji da ugrozimo gol protivnika uvijek

bi prekidao igru bespotrebnim faulovima ne poštujući prednost. Bile su i dvije dosta sumnjičive situacije u šesnaestercu protivnika kad je sudija niješu namjerivo grijesile i nadam se da ćemo u nastavku prvenstva imati bolje sudjenje – kaže Petrović.

B. NILEVIĆ

Half

## JANKO SIMOVIĆ: skupa greška

BERANE - Kao što su i najavljujivali pred odjazak u Golubovce, fudbaleri Berana, iako su znali da im neće biti lako, pružili su jak otpor Zeti. Beranci su, čak, bili na putu da priere veliko iznenadenje. Ipak, to se nije dogodilo. Kao da ih je vodstvo uplašilo, pa su u finisu susreta napravili nekoliko grešaka koje su ih na kraju skupu koštale. Izjednačujući gol koji su poklonili domaćinu poremetio je njihovu igru i osokolio domaće igrače koji su, čini se, tek tad "dodali gas" i preokrenuli rezultat.

Motiv više za Berance da pruže maksimum je bio i taj što su mnogi igrači svojom igrom željeli da skrenu pažnju na sebe s obzirom da su susret posmatrali selektori reprezentacija Crne Gore.

Tragičar meča na Trešnjici bio je mladi half **Janko Simović**. Do kognog 80. minuta igrao je veoma dobro. Bio jedan od najboljih igrača u obrani Beranaca, ali tada mu se desio maler. Lopta je pogodila u nogu i postao je bio blizu svog golona jer je odsjela u mreži.

- Mislim da smo se u finisu susreta, kada su nas domaći igrači stisli jače, pogrešno postavljali kod prekida igre. Očekivao sam da će lopta nabačena pred naš gol biti lak pljen golmana **Akovića**, no, on je slabio procjenjivo njen let i nije uspio da je zahvatiti. To je i mene iznenadio, pa nijesam stigao da reagujem. Međutim, što je tu je. Mislim da sam pruženom igrom zadovoljio sve prisutne na stadionu bez obzira na neopreznost u klučnom trenutku. Poraz od Zete treba što prije zaboraviti i okrenuti se predočajućim susretima koji su odlučujući za nas. Moramo u oba zabilježiti pobjede i tako pobjeći iz opasnog zone. Nastavimo li da pružamo ovakve igre, sasvim je sigurno da ćemo u tome i uspijeti – završio je Simović.

R. B.

**U PETROVCU ŠOK POSLIJE NEOCEKIVANOG PORAZA OD DEČIĆA**

## Teško bez standardnih

PETROVAC - Kao da je znao sef stručnog štaba Petrovca **Milorad Malovravić** pred meč sa Dečićem da će se njegovoj ekipi desiti neke loše stvari. Upozoravajuće je svoje pulene da je susret sa četom iz Tuzi mač sa dvije oruđe, međutim osjetno oslabljeni oni su u potpunosti podbacili. Poslije velike pobjede na premijeri sa Zetom, razočarali su svoju publiku.

- Danima sam strahovala od ovog meča – ističe šef stručnog štaba Malovravić. – Prijevajalo smo se time da Tuzi, koje gori pod nogama i koji je samo bod osvojio na svom terenu u prvom kolu. Došli su sa velikom željom da osvoje sva tri boda i to im je na kraju i uspjelo uz veliku dozu sreće. Daleko od toga da smo ih poticjeli, jer u ovoj ligi nema loših protivnika, ali imali smo nesreću da nam se povrjede standardni prijetnici.

**Ispostavilo se da je teško bilo**

nadoknadići nekolicinu povrijedenih i kažnjenih?

- Definitivno, nijesam bio u mogućnosti da sastavim ni približno najjačih jedanaest i to je čini mi se najveći razlog poraza. Ova ekipa nije ista sa i bez nekoliko standardnih igrača, a sam pomirio i na početku sezone i to je činjenica. Monci koji su dobili šansu nijesu uspjeli da probiju crvatu obranu dobro organizovanih gostiju i savladaju vrlo dobrog golmana **Dreševića**.

**Mnoge je pehova, dobili ste čak i dva crvena katona?**

- Prvi crveni karton **Popovića** bio je zbog udaranja protivničkog igrača. Tek večeras na snimku ćemo vidjeti da li je opravданo isključen, ukoliko se ispostavi da je to tačno, očekuje ga kazna i od disciplinskih komisija, a i odredene sankcije od kluba. **Krivokapić** je potpuno zasluzeno isključen na dvadesetak minuta do kraja, zbog starta kao

poslednji igrač odbrane.

**Terem vam takođe nije odgovarao?**

- Terem je bio loš, posebno za ekipu koja treba da napada, a to smo u ovom slučaju bili mi. Međutim više od tere na u sprovođenju mojih zamisli metao nas je jak vjetar, koji nam nije dozvoljavao da nametnemo naš stil igre.

**Atmosfera i pored poraza nije poljubljana?**

- Poraz je došao u najnezgodnijem trenutku, međutim siguran sam da nam nije udžrmo, ja vjerujem u ove momke, odrazili smo već nekoliko sastanaka, atmosfera je na najvišem nivou, jedino nam rad remete povrede. Idemo na pobjedu i u Beranama. Bićemo opet osjetno oslabljeni, međutim nadam se da će momci koji izdužu na teren dati sve od sebe i da ćemo uspijeti da se vratimo u Petrovac sa svojenom bodovima – kazao je Malovravić.

**M. A.**

## LIJEVI BEK GRBLJA I U DERBIJU PROTIV MOGRENA POTVRDIO KVALITET Pejović se nameće

RADANOVIĆI - Susret starih rivala Grbala i Mogrena bio je tvrd, sa puno uložene energije, taktičkih nadmudrivanja i jasne želje gostiju da ostanu nepronađeni, odnosno domaćina da upišu tri boda. Na kraju, radovali su se Grbali, a tu mogućnost dobili su efektnimi udarcem **Luke Pejovića**, 16 minuta prije kraja, sa 25 metara. Kako Pejović, baš kao i minute jeseni, igra konstantno u visokoj formi, nameće se pitanje – da li su ga primijetili selektori **Filipović i Vlašavljević**.

- Moje je da igram i, naravno, srećan sam što sam golom odlučio utakmicu. Često, kao ljevak, sa pozicije za slobodne udarce i kornere, sa desne strane, izvodim te udarce i mogu reći da je to tačno, očekuje go kazna i od disciplinskih komisija, a i odredene sankcije od kluba. **Krivokapić** je potpuno zasluzeno isključen na dvadesetak minuta do kraja, zbog starta kao

navijača Grbala.

M. A.

**Kakvi su planovi, na meti ste mnogih klubova?**

- Sve moje ambicije, ovog proljeća su vezan za Grbalj. Imali smo uspešni pripremni period, ekipa se još uigrava, bilo je dosta odlazaka i dolazaka, ima novih igrača i treba, ipak, vremena dok se sve to uklopi. Ali, već igra protiv Mogrena daje nade da će Grbalj ponoviti izdanje iz jeseni, kada smo bili pravi hit.

**Tipičan bek modernog tipa, energičan u zadnjoj liniji odbrane, veoma brz, transformiše se u napadača, Luka Pejović je poželjan za mnogo jače bitnije zadatak, pa i ne žale pretjerano.**

- Ne mislim da je sramota

ta izgubiti od Rudara u Prijedoru. Svi znamo da tu ekipu čine iskusni prvoligaši fudbaleri, a mi se halimo mladošću i talentom. Prijedjaci pred svojom publikom mogu dobiti naše prilike i sve naše nadе u pozitivnim ishod izjavovale su se. Međutim, izgubljene je bitka, a ne rat. Sada smo još jači i odlučniji da dokazemo kako

## GOLGETERI RUDARA KONAČNO PRORADILI PROTIV SUTJESKE

# Lukovac: Biće više golova

### Potpuno sam spremjan za naredne mečeve

PLJEVLJA- Pobjedom protiv Sutjeske od 2 : 0 pljevljački fudbaleri Berana, iako su znali da im neće biti lako, pružili su jak otpor Zeti. Beranci su, čak, bili na putu da priere veliko iznenadenje. Ipak, to se nije dogodilo.

Kao da ih je vodstvo uplašilo, pa su u finisu susreta napravili nekoliko grešaka koje su ih na kraju skupu koštale. Izjednačujući gol koji su poklonili domaćinu poremetio je njihovu igru i osokolio domaće igrače koji su, čini se, tek tad "dodali gas" i preokrenuli rezultat.

Motiv više za Berance da pruže maksimum je bio i taj što su mnogi igrači svojom igrom željeli da skrenu pažnju na sebe s obzirom da su susret posmatrali selektori reprezentacija Crne Gore.

Tragičar meča na Trešnjici bio je mladi half **Janko Simović**. Do kognog 80. minuta igrao je veoma dobro. Bio jedan od najboljih igrača u obrani Beranaca, ali tada mu se desio maler. Lopta je pogodila u nogu i postao je bio blizu svog golona jer je odsjela u mreži.

- Mislim da smo se u finisu susreta, kada su nas domaći igrači stisli jače, pogrešno postavljali kod prekida igre. Očekivao sam da će lopta nabačena pred naš gol biti lak pljen golmana **Akovića**, no, on je slabio procjenjivo njen let i nije uspio da je zahvatiti. To je i mene iznenadio, pa nijesam stigao da reagujem. Međutim, što je tu je. Mislim da sam pruženom igrom zadovoljio sve prisutne na stadionu bez obzira na neopreznost u klučnom trenutku. Poraz od Zete treba što prije zaboraviti i okrenuti se predočajućim susretima koji su odlučujući za nas. Moramo u oba zabilježiti pobjede i tako pobjeći iz opasnog zone. Nastavimo li da pružamo ovakve igre, sasvim je sigurno da ćemo u tome i uspijeti – završio je Simović.

R. B.



Lukovac i trener - igrač Čakar na treningu Rudara

### MOGREN SE PRIPREMA ZA MEČ PROTIV ZETE

## Da se protiv Zećana ne ponove Radanovići

### VANJA TATAR: Svaki budući kiks bio bi koban

BUDVA - Ekipa Mogrena je u razmaku od sedam dana pokazala dva lica. Naime, protiv Budućnosti odigrala je vrhunsku, da bi protiv Grbala i Radanovićima bila blijeda sjenna onog tima koji je nanjego poraz lideru. Za slabo izdanje budvanskog tima donekle može biti opravdavanje neigranje **Vukalja Đukića i Pera Gušića**, kao i **Ratka Zeca**, koji je zbog povredne slijedio na klupi, i tek u nastavku utakmice ušao u igru.

- Poznato je da su Radanovići neovisiva tvrđava za mnoge klubove. Pokazalo se i to ovoga puta i mi smo dobro osjetili njihov kvalitet. Imali su više želje, više htjenja i volje za pobedom. Nama ostaje da analiziramo

meč, da izvučemo pouke i da nam se tako ništa više ne desi.

- Već u subotu dočekaćemo Zetu, koja je uz podgoričku Budućnost najveći kandidat za osvajanje šampionske titule. To dovoljno govori o kakvom je protivniku riječ. Zeta je izuzetno dobar tim, ali mi ne smjeimo dozvoliti da odigramo loše, da budemo bez volje, jer svaki budući kiks bio bi za naš tim kaban – zaključio je Tatar.

S. G.

Standardni pričuvatelj Mogrena Vanja Tatar kaže:

- Meč protiv Grbala treba što prije

KRAJ BISTRICE I NAKON PORAZA U PLJEVLJIMA STANJE REDOVNO Spremaju se za lide

i Sutjeska ima čime da se pohvali. Posljednja dva dana trenirali smo dva puta dnevno. Ispravljamo greške i trudimo se da popravimo bar malo realizaciju. Budućnost nam dolazi, a više je nego očigledno da su se dobro zahuktali. Na mame je da ih opomenemo. Nadam se da ćemo uspijeti – kazao je pričuvatelj plavo-bijelog sastava Bistrice, **Ivan Vujačić**.

Fudbaleri Sutjeske dakle uveliko se spremaju za derbi 3. kola proljećnog dijela šampionata. Odigravanje snađa starih rivala s nestreljivom očekuju i navijači uvjereni da će ovog puta kraj Bistrice izuvati u zaista kvalitetnom fudbalu.

Ra. P.

da Dečić ima kvalitetne igrače, tako da nijihova pobjeda u Petrovcu nije slučajna. U svakom slučaju, mi ćemo u Tuzi ići da igramo i da se nadigravamo i nećemo se, sasvim sigurno, braniti. Posebnu pažnju moramo obratiti na njihove najbolje igrače, pogotovo na **Camaju** od koga i prijeti najveća opasnost. Vjerujem u moje igrače i siguran sam da ukoliko ponovimo borbenu i angažovanu igru, kao protiv Koma sa dosta trčanja, možemo doći do neriješenog rezultata, što bi za nas predstavljao u ovom trenutku, nesumnjivo veliki uspjeh. Mislim da bi nakon tog bilo mnogo lakše, jer će uslijediti dvosedljena pauza zbog priprema reprezentacije koju bi mislili da površujući igrače, a prije svega, Dečić i utakmica u Tuzima i Čajeviću.

Dečić je pobijedom protiv Petrovca na strani napravio bitan iskorak napred. Možete li se neporaženi vratiti iz Tuzi? – Nas je ta utakmica od izuzetnog značaja. Biće jako teško, jer znamo



## SREDNJA REGIJA

## Pjetlići

U 16.kolu lige pjetlića postignuti su ovi rezultati: Gorstak-C.Stijena 1:1, Bubamara-Zeta 4:3, Polet Star-Iskra 1:0, Pink-Bubamara 4:2, Mladost-Sutjeska 0:2, Palma-Drežga 0:2, Blu Star-Budućnost 0:1, Fortuna-Kom 1:1, Čelik-Olimpički 3:2.

## PIONIRI - I GRUPA

U 15.kolu liga za pionire postignuti su ovi rezultati: Blu Star-C.Stijena 1:2, Čelik-Zabjelo 0:1, Ribnica-Zeta 0:4, Polet Star-Iskra 1:1, Budućnost I-Sutjeska 1:0, Pink-Mladost I (odloženo). Ekipa Ljubovića je istupila iz takmičenja.

## TABELA

1. Zabjelo I	15	11	3	1	40:8	36
2. Budućnost I	14	11	2	1	40:3	35
3. Sutjeska I	15	11	2	2	30:4	35
4. Pink	14	10	2	2	30:10	32
5. Polet Stars	15	8	3	4	29:12	27
6. Zeta	15	6	4	5	26:18	22
7. Mladost I	13	7	1	5	19:16	22
8. C.Stijena I	15	6	3	6	15:15	21
9. Blu Star	15	6	1	8	18:22	19
10. Iskra	15	2	2	11	15:8	8
11. Čelik	15	2	0	13	9:38	6
12. Ljubović	12	2	0	10	9:38	6
13. Ribnica	15	0	2	13	6:61	2

## PIONIRI - II GRUPA

U 16.kolu liga za pionire postignuti su ovi rezultati: Grafičar-Mladost 2:1, OFK Nikšić-Olimpički 2:0, Fortuna-Kom 0:1, Bubamara-Zabjelo 4:0, Budućnost II-Sutjeska II 1:1, Palma-Drežga 0:3, Gorstak-C.Stijena II 1:0.

## TABELA

1. Bubamara R.	16	12	2	2	39:8	38
2. Budućnost II	16	11	3	2	35:7	36
3. Sutjeska II	15	9	5	1	25:4	32
4. OFK Nikšić	16	11	1	4	32:12	34
5. Gorstak	15	11	1	3	26:8	34
6. C.Stijena II	16	10	0	6	19:11	30
7. Olimpički	16	8	1	7	24:19	25
8. Drežga	16	8	3	5	17:10	27
9. Fortuna	16	7	1	8	20:15	22
10. Kom	16	7	2	7	14:19	23
11. Mladost II	15	3	0	13	14:37	9
12. Zabjelo II	16	2	0	14	4:37	6
13. Grafičar	16	2	0	14	4:42	6
14. Palma	16	1	0	15	10:54	3

U 17.kolu (18.mart) sastaju se: Kom-C.Stijena II, Olimpički-Palma, Sutjeska II-Mladost II, Bubamara-Drežga, Zabjelo II-Budućnost II, Grafičar-Fortuna, OFK Nikšić-Gorstak.

## KADETI

U 16.kolu lige za kadete postignuti su sledeći rezultati: Blu Star-Mladost 3:2, Ljubović-Olimpički 0:4, Sutjeska-Iskra 3:1, Ribnica-Zabjelo 6:1, Titeks-Čelik 1:1.

## TABELA

1. Blu Star	16	13	1	2	55:19	40
2. Sutjeska	16	12	1	3	45:16	37
3. Iskra	16	11	2	3	31:15	35
4. Mladost	16	7	3	6	39:23	24
5. Ribnica	16	8	0	8	32:28	24
6. Čelik	16	6	4	6	24:20	22
7. Titeks	16	5	3	8	25:32	18
8. Olimpički	16	6	0	10	24:39	18
9. Zabjelo	16	3	1	12	28:39	10
10. Ljubović	16	1	1	14	8:43	4

U 17.kolu (17.mart) sastaju se: Sutjeska-Zabjelo, Iskra-Titeks, Mladost-Olimpički, Ribnica-Čelik i Blu Star-Ljubović.

## SREDNJA REGIJA

## Pjetlići

U 16.kolu lige pjetlića postignuti su ovi rezultati: Gorstak-C.Stijena 1:1, Bubamara-Zeta 4:3, Polet Star-Iskra 1:0, Pink-Bubamara 4:2, Mladost-Sutjeska 0:2, Palma-Drežga 0:2, Blu Star-Budućnost 0:1, Fortuna-Kom 1:1, Čelik-Olimpički 3:2.

## PIONIRI - I GRUPA

U 15.kolu liga za pionire postignuti su ovi rezultati: Blu Star-C.Stijena 1:2, Čelik-Zabjelo 0:1, Ribnica-Zeta 0:4, Polet Star-Iskra 1:1, Budućnost I-Sutjeska 1:0, Pink-Mladost I (odloženo). Ekipa Ljubovića je istupila iz takmičenja.

## TABELA

1. Zabjelo I	15	11	3	1	40:8	36
2. Budućnost I	14	11	2	1	40:3	35
3. Sutjeska I	15	11	2	2	30:4	35
4. Pink	14	10	2	2	30:10	32
5. Polet Stars	15	8	3	4	29:12	27
6. Zeta	15	6	4	5	26:18	22
7. Mladost I	13	7	1	5	19:16	22
8. C.Stijena I	15	6	3	6	15:15	21
9. Blu Star	15	6	1	8	18:22	19
10. Iskra	15	2	2	11	15:8	8
11. Čelik	15	2	0	13	9:38	6
12. Ljubović	12	2	0	10	9:38	6
13. Ribnica	15	0	2	13	6:61	2

## PIONIRI - II GRUPA

U 16.kolu liga za pionire postignuti su ovi rezultati: Grafičar-Mladost 2:1, OFK Nikšić-Olimpički 2:0, Fortuna-Kom 0:1, Bubamara-Zabjelo 4:0, Budućnost II-Sutjeska II 1:1, Palma-Drežga 0:3, Gorstak-C.Stijena II 1:0.

## TABELA

1. Bubamara R.	16	12	2	2	39:8	38
2. Budućnost II	16	11	3	2	35:7	36
3. Sutjeska II	15	9	5	1	25:4	32
4. OFK Nikšić	16	11	1	4	32:12	34
5. Gorstak	15	11	1	3	26:8	34
6. C.Stijena II	16	10	0	6	19:11	30
7. Olimpički	16	8	1	7	24:19	25
8. Drežga	16	8	3	5	17:10	27
9. Fortuna	16	7	1	8	20:15	22
10. Kom	16	7	2	7	14:19	23
11. Mladost II	15	3	0	13	14:37	9
12. Zabjelo II	16	2	0	14	4:37	6
13. Grafičar	16	2	0	14	4:42	6
14. Palma	16	1	0	15	10:54	3

U 17.kolu (18.mart) sastaju se: Kom-C.Stijena II, Olimpički-Palma, Sutjeska II-Mladost II, Bubamara-Drežga, Zabjelo II-Budućnost II, Grafičar-Fortuna, OFK Nikšić-Gorstak.

## KADETI

U 16.kolu lige za kadete postignuti su sledeći rezultati: Blu Star-Mladost 3:2, Ljubović-Olimpički 0:4, Sutjeska-Iskra 3:1, Ribnica-Zabjelo 6:1, Titeks-Čelik 1:1.

## TABELA

1. Blu Star	16	13	1	2	55:19	40
2. Sutjeska	16	12	1	3	45:16	37
3. Iskra	16	11	2	3	31:15	35
4. Mladost	16	7	3	6	39:	

PARTIZAN SMANJIO ZAOSTATAK ZA ZVEZDOM SA 14 NA ŠEST BODOVA

# Đukić neće o tituli

**Primarni zadatak je da ekipu spustim na zemlju, a o tituli je još rano**

**BEograd** - I pored činjenice da su fudbaleri Partizana zaostatci za Crvenom zvezdom poslije četiri kola nastavka Meridian Superlige smanjili sa 14 na šest bodova, trener crno-bijeli Miroslav Đukić kaže da je osnovni cilj formiranje ekipe za sljedeći sezonu. Đukić kaže da je svjetan da navijači Partizana žele trofeje ali i da osvajanje titule nije imperativ.

- Ništa još nijesmo osvojili. Primarni zadatak je da ekipu spustim na zemlju i da u svakom trenutku budemo svjesni koliko vrijedimo. Kada iskoćimo iz toga, kada se zaboravimo, imamo problema i sa Zemunom koji je posljednje plasirana ekipa na tabeli. Nijesmo pose 2:0 posustali, već smo počeli da igramo previše lepršavo, da se zabavljamo, a ozbiljna ekipa mora takvu utakmicu rutinski da privede kraj. Apsurd je na 2:0 primiti gol iz kontre. Ali, to je ta mladost - rekao je Miroslav Đukić, a na pitanje novinara da li je dalje "glupo pričati o tituli" kao što je govorio u Dubaju, odgovorio:

- Ponavljam, sve čemo učiniti da je osvojimo, ali titula nije imperativ! Ne jurimo je! Kažem, ako budemo pravi, doći će sama, a bitno je da od nas zavisi naša sudbina.

Jedna od tema su i loše igre i rezultati Crvene zvezde, odnosno odlazak Dušana Bajevića. Đukić nije želio da

**SELEKTOR HRVATSKE SLAVEN BILIĆ OBJAVIO SPISAK  
ZA MEĆ SA MAKEDONIJOM 24.MARTA**

# Rukavina pozvan ali ne da bi igrao

**BILIĆ: Pozvan je da trenira s nama**

Slaven Bilić

**ZAGREB** - Selektor hrvatske reprezentacije Slaven Bilić u pondjeljak je objavio spisak igrača na koje računa za predstojecu kvalifikacionu utakmicu s Makedonijom, a među kojima se našlo i ime Šibenčanina Ante Rukavine.

Sa reprezentacijom će biti i Robert Kovač koji zbog povrede ne konkuriše utakmici, ali je izrazio želju da dođe na okupljanje i pomogne stvaranju pozitivne atmosfere u kampu hrvatske reprezentacije.

Bilić je izrazio zadovoljstvo što predsjednik HNS Marković, uz isticanje «da smo nesumnjivi favoriti protiv Makedonije», apeluje na ozbiljinost.

- Mi volimo pritisak jer bez pritisaka nema napretka, bolji smo, ali to moramo pokazati na terenu. Respektujemo Makedonce, ali oni ne dolaze u Zagreb da se predaju. Na dobrom smo putu da se plasiramo na Euro i pobijedimo nad njima zadržali bi smo vodeću poziciju - rekao je Bilić.

Veliki interes javnosti izazvao je pre-mijerni poziv „šibenskom Anriju“. Bilić je objasnio kako je tekla ta složena operacija:

# BAJEVIĆ: Ne dozvoljavam nikome da me psuje

**Na isti način Bajević napustio klubu AEK-a**

**ATINA** - Dva dana poslije odlaska iz Crvene zvezde, Dušan Bajević se oglasio i to u grčkim medijima. Podsjetimo, Bajević je u subotu napustio Zvezdu poslije nešto više od jedne polusezone, tako što je nakon skandiranja navijača, ustao sa klupe i otisao u svlačionicu tokom utakmice sa Vojvodinom, koju je Zvezda izgubila sa 3:0.

- Otisao sam zato što ne dozvoljavam da me psuju. Niko nema pravo da priča protiv mene i ocjenjuje moj rad - rekao je Bajević za grčki list «Sport time».

Većina sportskih medija u Grčkoj, gdje je Bajević zabilježio najveće uspjehe u trenerkoj karijeri, ispratila je u nedjelju njegov odlazak iz Crvene zvezde, uz podsjećanje da mu to nije prvi put da je napustio jedan klub na ovakav način.

Naišao, tokom boravka u atinskom AEK-u, Bajević je u januaru 2004. godine, takođe nakon skandiranja navijača, otisao u svlačionicu i podnio ostavku, i to još u prvom poluvremenu.

Bajević je dodata da do kraja sezone ne planira novi angažman.

**KATANEC PRED GOSTOVANJE U ZAGREBU**

# Ostanak zavisi od sudbine predsjednika

**SKOPLJE** - Situacija u makedonskom fudbalu, daleko je od one euforije i idilične, kada je prije pola godine Makedonija iznenadila svijet mečevima protiv engleske reprezentacije. Kod kuće su izgubili 1:0, ali potpuno nadigrali Gordi Albion, dok su na Old Traffordu pred 75 hiljadama navijača remizirali.

Opozicija na čelu sa slavnim Darkom Pančevom, Vasilom Ringovom i Kočom Dimitrovskim, napala je predsjednika makedonskog saveza Hadržištekskog, konstantno ga rušeci podmetanjem raznoraznih slučajeva. Selektor makedonske reprezentacije Srećko Katanec stao je u njegovu obranu izjavivši nedavno kako potpuno podržava predsjednika. Mediji su od toga napravili priču da ukoliko "padne" predsjednik, "pada" i Katanec.

U razgovoru za Index Katanec je

najavio svoj odlazak ukoliko dođe do smjene Hadžištekskog, što će biti pozato samo nedjelju dana pred utakmicu s Hrvatskom.

- Ja ne boravim mnogo u Makedoniji i ne znam tačno šta se tamo trenutno događa, ali sam siguran u to, da ukoliko predsjednik odstupi, idem i ja. Potpuno podržavam Hadžištekskog iako on deče, ni meni nema više, to je sigurno - rekao je Katanec.

- Mi vrlo dobro poznajemo Hrvate kao što i oni poznaju nas. Utakmica će biti tvrdi i neizvjesna, kao i svaka dosadašnja utakmica ove dvije reprezentacije. Hrvati su odlična ekipa, kod kuće neporaženi godinama, no sve to neće nas obeshrabriti. Mislim da možemo do pozitivnog rezultata pred punim tribinama Maksimira, što nam može biti samo dobar motiv, kao i na Old Traffordu - kaže Katanec.

# Spisak za meč sa Hrvatskom

**GOLMANI:** Jane Nikolovski (NK Slaven Koprivnica), Tome Pacovski (FK Rabotnički).

**ODBRANA:** Goce Sedloski (Matersburg), Miroslav Vajs (Rabotnički), Nikolče Noveski (Mainz 05), Aleksandar Vasoski (Ajntraft Frankfurt), Robert Popov (Litels), Vlade Lazarevski (Gročin).

**VEZNI RED:** Niko Kovač, Rapač, Tasevski (Metalurg Zaporožje), Aleksandar Mitrevski (Keln), Vlatko Grozdanovski (Omonia), Artim Polozani (Makedonija)

**NAPAD:** Goran Pandev (Lazio), Goran Maznov (Lokeren), Stevica Ristić (Jeonbuk Koreja), Iliča Naumoski (Matersburg), Aco Stojkov (Debrecen).

DO PEKINGA 515 DANA

# Nema šampiona ako ih planski ne stvarate

**Legenda Ivan Zuber razočaran situacijom u crnogorskom plivanju**

„Dajte mi para, pa ču vam i u Cuće napraviti svjetskog prvaka“: Ivan Zuber



Darija Pop

**VELIKANI OLIMPIZMA****FREJZER, Daun**

# Nepobjediva na 100 metara

**TOG** 21. februara 1956. godine, 18-godišnjak Daun Freijzer srušila je 20 godina star rekord Vili den Oden na 100 m slobodno. A 1. decembra iste godine, Freijzerova je predvodila australijski plivački tim na Ol u Melburnu, postavljajući još jednom rekord i zlatnu medalju. Drugo zlato osvojila je u štafeti 4x100 m slobodno i još dodala srebro na 400 m slobodno.

Cetiri godine kasnije, u Rimu, Freijzerova je ponovila svoj uspjeh na 100 m i postala prva žena kojoj je uspješno odbranila svoju titulu u plivanju sa prethodne Olimpijade. Na Ol u Rimu osvojila je još srebro u štafeti kombinovanim stilom (disciplina uvedena po prvi put na program Ol) i srebro u štafeti 4x100 slobodno. Dvadeset sedmog oktobra 1962. godine, Freijzerova je postala prva žena koja je 100 m plivala ispod jednog minuta.

Na Ol u Tokiju, 1964. ponovo osvaja zlato na 100 m i dodaje srebro u štafeti.

Freijzerova je u Tokiju bila uhapšena jer je ukrala zastavu sa ulaza u Kraljevsku palatu, ali je oslobođena nakon što se izvinila. Zastavu je potom dobita na poklon.

**LIČNA KARTA**

IME: FREJZER, Daun

RODEN: 4. septembar 1937.

MJESTO ROĐENJA: Sidnej (Australija)

NACIONALNOST: Australijanka

SPORT: Plivanje

UČEŠĆE NA OLIMPIJADAMA:

Melburn 1956, Rim 1960, Tokio 1964.

ZLATO SREBRO BRONZA

4 4 0

**OLIMPIJSKI ALMANAH****NA DANAŠNJI DAN...**

**PRIJE 60 GODINA:** 13. marta 1947. godine, rođena je Njemačka Franciska Šenk, koja je osvojila bronzanu medalju u brzom skijanju na Zimskim olimpijskim igrama u Lilehameru (Norveška).

**FrigoElektro SERVIS Vujović**



# Istorijat jedne profesije

**PRIJE** dvodeceniskog boravka u Italiji, profesor je na Škveru napravio malo "novsko čudo". Jadranske plivačice su pobarele sve rekordanje a 1958., '59. i '60. godine bile su dominantne na saveznom nivou. Rivalac su njihove rezultate dostizale tek sa dvije, tri godine zakašnjenja.

Tia Čamđić, treća u Evropi i sedma na svijetu. **Nataša Bajković**, prva absolutna prvakinja u istoriji crnogorskog plivanja, dvanaesta u Evropi, pa **Golubin, Andrić, Stanisic, Madar, Katurić i Klisura**. Kada su u Kranju Zuberove pulenke osvojile prvu klupsku titulu, iz vojnog helikoptera su bacani leci koji su pozivali gradane da ih dočekaju.

Trenar je u istoriji crnogorskog plivanja, dvanaesta u Evropi, pa **Ljubiša Radan**, koja neće propustiti ni narednu Olimpijadu u Sidneju.

Prva i jedina pobjeda SFRJ na Balkanskim igrama vezana je za Ivana Zubera.

On sam, plivaо je za Kotor, splitski Mornar i hercegovački Jadran, bio je višestruki šampion i rekorder Cne Gore, omladinski prvak Jugoslavije, reprezentativac kome su Olimpijske igre u Helsinkiju 1952. godine izmakle zglob "više sile".

Inače, Zuberov otac bio je vlasnik najveće brodarske kompanije u Kraljevini Jugoslaviji, a porodične sage sa obje Zuberove strane dostojne su velikih romana.

# Dallas ponizio LA Lejkerse



Ponovo među najboljima u Dalasu: Dirk Novicki

KOŠARKAŠI Dalasa nastavili su sa sjajnim partijama i u „Steipls Centru“ gdje su ostvarili 17. uzastopnu pobjedu deklasiravši tim Fila Džeksona sa 108:72 što je najteži poraz Lejkera u klupskoj istoriji od prelaska u Los Andeles. Najeftiniji kod „Maverika“ bili su Džoš Hauard sa 24 poena i Dirk Novicki (19 poena, 5 skokova), dok je kod domaćina jedino Kobi Brajant (25 koševa, 9 skokova) bio na očekivanom nivou. Ovo je bio šesti uzastopni poraz Lejkera, a nakon novog trijumfa Dallas ima skor 52-9.

## ULEB KUP (POLUFINALE)

# Panteri u Viljnusu



koji su privrženi svom timu. I pored toga, napaćemo Litvu na njihovom terenu i pokušati da ostvarimo pobjedu.

Nećemo se oslanjati na revanš utakmicu pred našim navijačima, jer bi to moglo skupu da nas košta. – reka je trener FMP-a Vlado Vuković.

Dobra vijest za tim iz Železnika mogla bi da bude povreda Karima Raša, bivšeg člana LA Lejkera, koji je na predhodnim mečevima ULEB kupa bio ključni igrač Litvanaca.

– Kontraktorno su informacije o tome da li će Raš moći da igra, ali ja ga ipak očekujem u timu protiv nas. On je važan igrač za domaćina i mi se spremamo kao da će igrati. Iako ne bude igrao, moraćemo maksimalno da se potrudimo, jer izostanak najboljeg igrača često može dodatno da motiviše ostatak ekipu – izjavio je Vuković.

– Svjesni smo da nas u Litvaniju očekuje i hiljadu bučnih navijača

19 poena i deset asistencija. Kod Orlanda su se istakli Hauard sa 16 koševa i 12 skokova, te Miličić sa 15 koševa i devet uhvaćenih lopti.

Toronto je pobedio Sijet sa 120:119 poslije produžetka. T. Dž. Ford je ubacio 25 koševa uz 13 asistencija, uključujući i 9 poena u dodatnom periodu, dok je „Supersonične“ predviđao Rej Alen sa 36 poena.

Zahvaljujući košu Udonisa Haslema u posljednjem sekundi utakmice, košarkaši Majamija došli su do važne pobjede nad Vašingtonom 106:104 i tako se uključili u borbu za prvo mjesto u jugoistočnoj diviziji. Lidersku ulogu Šekil O'Nilia, koji se cijelu utakmicu borio sa ličnim greškama, preuzeo su Alonzo Morning koji je ubacio 16 koševa uz sedam skokova i četiri blokade, Džons (18) i Pejton (17 koševa, 7 asistencija). Kod gostiju se istakao Džilbert Arenas sa 33 poena i šest dodavanja.

**REZULTATI:** Toronto - Sijet 120:119 (pp), LA Klipers - Detroit 80:98, Sacramento - Denver 101:113, Majami - Vašington 106:104, Kливlend - Indiana 99:88, Boston - Čikago 78:94, Hjouston - Orlando 103:92, Portland - Golden Stejt 106:87, LA Lejkers - Dallas 72:108.

**ŠTAMPA A.D.**  
Tel: 081/648-400  
Fax: 081/648-497  
E-mail: stampa81@cg.yu

Iklvend je na svom parketu savladao Indijanu 99:88, a Aleksandar Pavlović je kao starter odigrao 30 minuta uz učinak od devet poena, tri skoka i jednu asistenciju. Najbolji kod domaćina ponovo je bio Lebron Džejms sa 26 poena, dok je kod „Pejsersa“ Danilović ubacio 25 koševa.

Bez većih problema Hjouston je pobedio Orlando rezultatom 103:92, prvo ime susreta bio je kineski centar Jao Ming koji je ubacio 37 koševa uz sedam skokova. Pored njega, odličan je bio i Trejsi Mekgrejd sa

19 poena, 10 skokova i 10 asistencija.

Veliki dio igre je bio u rukama

Lebrona Džejmsa, koji je učinak od

25 koševa i 10 skokova.

Bez većih problema Hjouston je pobedio Orlando rezultatom 103:92,

prvo ime susreta bio je kineski centar Jao Ming koji je ubacio 37 koševa

uz sedam skokova. Pored njega,

odličan je bio i Trejsi Mekgrejd sa

19 poena, 10 skokova i 10 asistencija.

Veliki dio igre je bio u rukama

Lebrona Džejmsa, koji je učinak od

25 koševa i 10 skokova.

Bez većih problema Hjouston je pobedio Orlando rezultatom 103:92,

prvo ime susreta bio je kineski centar Jao Ming koji je ubacio 37 koševa

uz sedam skokova. Pored njega,

odličan je bio i Trejsi Mekgrejd sa

19 poena, 10 skokova i 10 asistencija.

Veliki dio igre je bio u rukama

Lebrona Džejmsa, koji je učinak od

25 koševa i 10 skokova.

Bez većih problema Hjouston je pobedio Orlando rezultatom 103:92,

prvo ime susreta bio je kineski centar Jao Ming koji je ubacio 37 koševa

uz sedam skokova. Pored njega,

odličan je bio i Trejsi Mekgrejd sa

19 poena, 10 skokova i 10 asistencija.

Veliki dio igre je bio u rukama

Lebrona Džejmsa, koji je učinak od

25 koševa i 10 skokova.

Bez većih problema Hjouston je pobedio Orlando rezultatom 103:92,

prvo ime susreta bio je kineski centar Jao Ming koji je ubacio 37 koševa

uz sedam skokova. Pored njega,

odličan je bio i Trejsi Mekgrejd sa

19 poena, 10 skokova i 10 asistencija.

Veliki dio igre je bio u rukama

Lebrona Džejmsa, koji je učinak od

25 koševa i 10 skokova.

Bez većih problema Hjouston je pobedio Orlando rezultatom 103:92,

prvo ime susreta bio je kineski centar Jao Ming koji je ubacio 37 koševa

uz sedam skokova. Pored njega,

odličan je bio i Trejsi Mekgrejd sa

19 poena, 10 skokova i 10 asistencija.

Veliki dio igre je bio u rukama

Lebrona Džejmsa, koji je učinak od

25 koševa i 10 skokova.

Bez većih problema Hjouston je pobedio Orlando rezultatom 103:92,

prvo ime susreta bio je kineski centar Jao Ming koji je ubacio 37 koševa

uz sedam skokova. Pored njega,

odličan je bio i Trejsi Mekgrejd sa

19 poena, 10 skokova i 10 asistencija.

Veliki dio igre je bio u rukama

Lebrona Džejmsa, koji je učinak od

25 koševa i 10 skokova.

Bez većih problema Hjouston je pobedio Orlando rezultatom 103:92,

prvo ime susreta bio je kineski centar Jao Ming koji je ubacio 37 koševa

uz sedam skokova. Pored njega,

odličan je bio i Trejsi Mekgrejd sa

19 poena, 10 skokova i 10 asistencija.

Veliki dio igre je bio u rukama

Lebrona Džejmsa, koji je učinak od

25 koševa i 10 skokova.

Bez većih problema Hjouston je pobedio Orlando rezultatom 103:92,

prvo ime susreta bio je kineski centar Jao Ming koji je ubacio 37 koševa

uz sedam skokova. Pored njega,

odličan je bio i Trejsi Mekgrejd sa

19 poena, 10 skokova i 10 asistencija.

Veliki dio igre je bio u rukama

Lebrona Džejmsa, koji je učinak od

25 koševa i 10 skokova.

Bez većih problema Hjouston je pobedio Orlando rezultatom 103:92,

prvo ime susreta bio je kineski centar Jao Ming koji je ubacio 37 koševa

uz sedam skokova. Pored njega,

odličan je bio i Trejsi Mekgrejd sa

19 poena, 10 skokova i 10 asistencija.

Veliki dio igre je bio u rukama

Lebrona Džejmsa, koji je učinak od

25 koševa i 10 skokova.

Bez većih problema Hjouston je pobedio Orlando rezultatom 103:92,

prvo ime susreta bio je kineski centar Jao Ming koji je ubacio 37 koševa

uz sedam skokova. Pored njega,

odličan je bio i Trejsi Mekgrejd sa

19 poena, 10 skokova i 10 asistencija.

Veliki dio igre je bio u rukama

Lebrona Džejmsa, koji je učinak od

25 koševa i 10 skokova.

Bez većih problema Hjouston je pobedio Orlando rezultatom 103:92,

prvo ime susreta bio je kineski centar Jao Ming koji je ubacio 37 koševa

uz sedam skokova. Pored njega,

odličan je bio i Trejsi Mekgrejd sa

19 poena, 10 skokova i 10 asistencija.

Veliki dio igre je bio u rukama

Lebrona Džejmsa, koji je učinak od

25 koševa i 10 skokova.

Bez većih problema Hjouston je pobedio Orlando rezultatom 103:92,

prvo ime susreta bio je kineski centar Jao Ming koji je ubacio 37 koševa

uz sedam skokova. Pored njega,

odličan je bio i Trejsi Mekgrejd sa

19 poena, 10 skokova i 10 asistencija.

Veliki dio igre je bio u rukama

Lebrona Džejmsa, koji je učinak od

25 koševa i 10 skokova.

Bez većih problema Hjouston je pobedio Orlando rezultatom 103:92,

prvo ime susreta bio je kineski centar Jao Ming koji je ubacio 37 koševa

uz sedam skokova. Pored njega,

odličan je bio i Trejsi Mekgrejd sa

19 poena, 10 skokova i 10 asistencija.

Veliki dio igre je bio u rukama

Lebrona Džejmsa, koji je učinak od

25 koševa i 10 skokova.

Bez većih problema Hjouston je pobedio Orlando rezultatom 103:92,

prvo ime susreta bio je kineski centar Jao Ming koji je ubacio 37 koševa

NENAD MIJATOVIĆ, NAJBOLJI U POBJEDI „PLAVIH“ NAD ŠIROKIM PORUČUJE:

# U Zadar po ULEB

Imamo dovoljno motiva da trijumfujemo protiv Zadra

PODGORICA – U svim segmentima igre košarkaški Budućnosti, u jednom od najvažnijih mečeva sezone, nadigrali su goste iz Širokog. U prilog tome ide konstatacija da igrači Širokog ni u jednom trenutku nijesu bili ni blizu da ugroze vođstvo „plavih“, a ponamjane da kontrolišu igru, koju su Mijatović, Pavković i Gordić, potpomognuti Micolom i Pekovićem, gotovo bez greške vodili. Prednjačio je mladi Mijatović, koji je, upravo serijom od 7:0, početkom treće četvrtine podigao razliku na +14 (50:36, 23. minut), a kako je tada u reketu gospodario Zarko Rakocević (ubacio 10 poena u trećoj četvrtini), onda je razlika iz minuta u minut rasla. Najveća je bila u 27. minuti, kada su „plavi“ poenima Rakocevića poveljali sa 58:40.

– Mislimo da će biti teško, jer oni kao i mi igraju veoma brzu košarku

## TABELA

DANAS  
Budućnost - Mogren (19)

1. Budućnost	19	18	1	37
2. Lovčen	20	16	4	36
3. Ulcinj	20	10	10	30
4. Mornar	20	9	11	29
5. Danilovgrad	20	8	12	28
6. Nikšić	20	8	12	28
7. Mogren	19	6	13	25
8. Jedinstvo	20	4	16	24

U 21. KOLU (16/17. marta) sastaje se: Ulcinj-Nikšić, Mogren-Mornar, Danilovgrad-Budućnost, Jedinstvo-Lovčen.

sa kontrapadima i agresivno u obrani. Ali, preduhitrili smo ih. Ušli smo odlično u meč, a njih smo natjerali da vrlo brzo uđu u probleme sa faulovima, što nam je olakšalo posao – kazao je najefikasniji Mijatović. – Presudila je naša igra u trećoj četvrtini. Dobro

Samo jedna pobjeda vas dijeli od ULEB-a. Svoju šansu tražite

SNEŽANA ALEKSIĆ POSLJE BIJELOG POLJA  
**Nema opravdanja**

PODGORICA – Pažnja medija i cijelokupne ženske crnogorske košarkaške javnosti bila je usmjerenja prema Bijelom Polju, gdje su košarkašice Jedinstva i Budućnosti odigrale derbit četvrtega kola.

Bjelopoljke i Podgoričanke dobro naostriile za ovaj okršaj. O tome se koliko pažnje i nestreljene se u Bjelom Polju čekao ovaj meč, pokazuje to da je dvorana „Nikolač“ bila ispunjena do posljednjeg mjesti i svi su bili uz domaće igračice, koje su sa 22 poena razlike porazile igračice Budućnosti. Plejmejker „plavih“ Snežana Aleksić pretrpjela je najviše kritika.



Odličan kad treba: Nenad Mijatović

u Zadru. Jeste li optimisti?

– Ne razumijem to što govorite da ćemo lako, ako izgubimo od Zadra, i učišći na kraju sa Hemofarmom u posljednjem kolu. Ne znati ćemo bi se oslanjati na taj meč i mogućnost da sa Hemofarmom tražimo šansu za ULEB.

Ciljamо Zadar, idemo tamо na pobedu. Imamo dovoljno motiva.

Kapiten Ivan Maraš, koji je zajedno sa Rakocevićem u Vranjem umiro Stanka Baraća i Šima Špralju

– Cijelu noć i dan razmišljao o tome kako smo igrali. Ne izlazi mi iz glave poraz. Lično mislim da sam odigrala najgoru partiju sezone – priča Aleksić.

Isticali ste da ste u formi i kako nećete podleti atmosferi u punoj dvorani. Šta se desilo?

– Do poluvremena smo imali rezultatski priključak, a nakon toga smo pali. Slabo smo šutirali, jednostavno ništa nam nije išlo od ruke.

Da li ste se već sada opravstili od prve pozicije pred plej-off?

– Nećemo se predavati, ali je nerečeno očekivati da ćemo kod kuće slaviti, a više od 22 poena razlike. Ono što raduje je sport, sve je moguće. A.M.

## Danas sa Mogrenom

Podgoričani će danas od 18 časova u posljednjem kolu Oportuniti lige odmjeriti snage sa budvanskim Mogrenom. Maraš i Mijatović nijesu ostavili na manju dilemu oko toga ko će iz ovog meča izići kao pobednik.

– Popravili su igru, za što je najviše zaslужan trener Baletić. Sigurni sam da će oni dati sve od sebe da nas iznenade. Mi ih nećemo i ne smijemo potcjeniti. Moramo u meč, kao i protiv Širokog, uči maksimalno ozbiljno i ne smijemo dozvoliti da se opustimo, jer bi Budvani to mogli da kazne – kazao je Maraš.

I Mijatović upozorava, ali: – Kvalitetniji smo i to je u ovom meču naša prednost. Nas samo pobjeda interesuje.

Ko je to glavni adut Budvana?

– Uhvatali su dobar ritam sa dolaskom trenera Baletića, koji nas dosta dobro poznaje. Mada, uvjeren sam da ćemo pružiti još jednu dobru partiju, a pobedi pred gostovanje u Zadru dobro će nam doci.

reketu, napomenuo je, a na što se i trener Radonjić, poslije utakmice osvrnu, slabu realizaciju sa linije slobodnih bacanja.

– Sve je u koncentraciji i u našim glavama. Na treninjima odlično šutiramo slobodna, ali podbacimo kada dođe utakmica. Do Zadra to moramo ispraviti. Biće teško tamо, do kraja neizvjesno, a ukoliko u penalzavrsnicu, nećemo imati prava na kiks. I protiv Partizana ste slabо šutirali slobodna, sa Širokim ste od 36, ubacili same 20 poena. Ipak, taj nedostatak nadomjestili ste sjajnom igrom u obranbi, ali i zavidnom efikasnošću. Imali ste šut iz igre 53 odsto (59-31).

– Njihova tri najbolja igrača – Pačak, Štemberger i Meklinston – ubacila su ukupno 14 poena. Sa druge strane, ni Barać se nije naigrao, jer je skoro najveći dio poena postigao u finisu, kada je sve bilo završeno. Tu je bio na klinju uspjeha – kazao je Maraš.

Od trenera Radonjića prvotinci su dobili zasluzeni jednodnevni predah.



smo ovaj dio utakmice odigrali.

Podgorički plej-bek hvali obranu.

– Nije ništa novo da pobijedimo zbog dobro obavljenih zadataka u obrani. Kao i u svakom meču, i u ovom smo gotovo sve postavljene zadatke u obrani ispunili. Osim toga, imali smo i dosta kontri iz kojih smo postizali lake poene, što nam je bio cilj.

Samo jedna pobjeda vas dijeli od ULEB-a. Svoju šansu tražite

JEDINSTVO PRONAŠLO RECEPT ZA IGRU SA PODGORIČANKAMA  
**Potpun revanš Bjelopoljki**

Jedina zamjerka odnosi se na veliki broj izgubljenih lopti

BIJELO POLJE – Da su košarkašice Jedinstva nadigrale ljute rivalke iz Podgorice i to u svim segmentima igre najbolje pokazuju ubjedljivu razliku od 86:64. Tokom cijele utakmice domaće igračice bile su bolje, dok su djevojke iz Podgorice samo u prvom dijelu bar donekle držale rezultatski priključak. Međutim, u nastavku Bjelopoljke, predvorede izvanrednim plejmejkerom Živanom Jankovićem, se su potpuno razigrale, a učinak i ostalih nije izostao. Ono što raduje je objektivno, ali ovo je prilika da ih povoljim

za zalaganje jer ovaj meč je za nas i Budućnost bio od velikog značaja. Gošćima čestitam na fer i korektnoj igri. Jesmo ih nadigrali, ali svjesni smo da nas do kraja očekuje težak posao i neizvjesnost oko borbe za titulu i Kup.

Trener Icić ubijeden je da su njegove igračice, napokon, shvatile sa kakvom se igrom dolazi do vrha.

– Na ovaj utakmicu smo dobili Jelenu Maksimović, koja je pokazala talent i koju su navijaci odlično prihvitali – kazao je Icić.

N.K.

– I pak, ne može sve biti idealno, ali ovo je prilika da ih povoljim



UI. 8. marta 74, Podgorica  
tel. 081 663 132, 663 133

## PRVA B LIGA ZA KOŠARKAŠE Gosti „pali“ poslije odmora

### Budućnost II – Goršak 85:74

PODGORICA – Dvorana „Morača“. Gledalaca: 50. Sudije: Koljenić (Podgorica) i Pantović (Nikšić). Rezultat po četvrtinama: 21:16, 16:23, 28:17, 20:18.

**BUDUĆNOST:** Đurišić, Pelević, Rašović 3, Lalić 18 (6-4), Novaković, Pejović 2, Luteršek 33 (3-3), Milošević 14 (2-2), Šutulović 15 (5-3), Bošković.

**GORŠAK:** Lj. Bulatović, B. Bulatović 3 (2-1), Stojković 11 (3-1), Zarić, Medenica 23 (7-6), Bakić

2 (2-2), Jeknić 12 (4-2), Glomazić, Savić 15 (3-3), N. Bulatović 8 (6-2).

Poslije odmora domaći igrači su predviđeni Luteršekom (33 poena – šut

za 10:16), Šutulovićem i Lalicom

stigli do dvocifrene prednosti, koju so

soljni gosi iz Kolašina do kraja nijesu

imali snage da sustignu. Mladi košarkaši

Budućnosti mučili su se protiv motivi-

sanih gostiju do poluvremena, ali kada su

domaći ubrzali igru sve dileme su

bile otklonjene. A.M.

PODGORICA – Juče popodne vaterpolo reprezentativci vratili su se iz Kranja, gdje su tokom sedmognadnevnih priprema sa domaćinom, selekcijom Slovenije, radili na podizanju fizičke kondicije, a odigrali su jedan zvanični meč koji su, prema očekivanju, rješili u svoju korist – ubjedljivo 16:4. Svi prvotinci bili su zadovoljni radom u Kranju i sa nestreljenjem očekuju 16. marta, kada će u Kotoru početi kvalifikacioni turnir za B prvenstvo Evrope.

Mini pripreme u Sloveniji poslužile su selektoru Petru Porobiću da što bolje uigra svoje igrače, a na spisku su falili Mirko Vičević (privatne obaveze) i Nikola Vukčević (lakša povreda).

– Dobro smo radili u Kranju. Svakodnevno smo po dva puta trenirali, a treninzi su bili kombinovani. Naš cilj je bio da se što bolje fizički spremimo i mislim da smo uspjeli u tome. Ohrabruje što smo odigrali odličan meč sa domaćinom i na najbolji način nastavili seriju uspjeha koju smo počeli krajem prošle godine, a nastavili je u Sidniju i na turnir u Budvi – kazao je Filip Trajković, prvotnik Budvanske rivijere.

Mirko Blažević, jedan od asistenta selektora Porobića, pomenuo je da su igrači sve napore bez problema. Sigurno da su se igrači doista umorili, međutim to je bilo neophodno jer nas u petak očekuju kvalifikacije.

– Crveni će danas odmarati, u srijedu će nastaviti sa treningom, a u četvrtak se sele u Kotor, gdje će u mečevima sa Irskom, Švajcarskom i Austrijom tražiti prolaz na B prvenstvu Evrope. Pitali smo Blaževića, koliko stručni i igrački stab poznaje ove protivnike.

– Srpski su u svu tri meču morali maksimalno ozbiljno da uđu. Sa takvim ozbiljnim pristupom ostavice smo dobar utisak, a što je najvažnije potvrdićemo da prethodni rezultati sa mnogo jačim protivnicima nijesu bili slučajni.

Na koje ćete igrače računati?

– Taj spisak će biti poznat malo prije početka kvalifikacija. A.M.

VATERPOLISTI CRNE GORE VRATILI SE SA PRIPREMA IZ KRANJA

## Od četvrtka kreće „operacija“ Kotor

Samo ozbiljnim pristupom ostavice smo dobar utisak



Spremni za kvalifikacije: Filip Trajković

problem da su puni učinkom završimo kvalifikacije.

Imaju li igrači dovoljno motiva da se punom snagom suprotstave reprezentacijama koje su daleko od evropske elite?

– Svesni su da u svu tri meču morali maksimalno ozbiljno da uđu. Sa takvim ozbiljnim pristupom ostavice smo dobar utisak, a što je najvažnije potvrdićemo da prethodni rezultati sa mnogo jačim protivnicima nijesu bili slučajni.

Na koje ćete igrače računati?

– Taj spisak će biti poznat malo prije početka kvalifikacija. A.M.

## RAZGOVOR DELEGACIJA SAVEZA CRNE GORE I SRBIJE Svi žele sa Crnogorcima



IGOR VUŠUROVIĆ, KAPITEN „BANKARA“, PRED DERBI U BUDVI

# Spremni za borbu

PODGORICA - Dan odmora, koji su dobili u nedjelju, dobro je došao odboklašima Budućnost Podgoričke banke da predanu pred završne treninge uči novog duela sa Budvanskim rivijerom. Ovoga puta u prvenstvenom okršaju 2. kola mini lige, u kojem će "bankari" u srijedu gostovati u Mediteranskom sportskom centru.

Prije osam dana u Bijelom Polju, u finalnom okršaju za Kup Crne Gore, podgorički odboklaši bili su za nijansu bolji i slavili sa 3:1. I prije toga, u prvenstvenom duelu u Budvi, tim Igora Kolakovića je slavio (3:0), pa sa priliciom dozoni optimizma ide na novi meč sa komisijama.

- Naigraćemo se ovog proljeća sa B. Rivijerom. Još dva puta u mini ligi i najmanje tri u finalu plej-ofa i mislim da će to biti dobre i ljepe utakmice. Tako, zapravo, i treba da bude,

## Protiv Partizana i Zvezde

Kako bi što spremnije dočekali završnicu prvenstva i imali što više jačih utakmica prije serije finalnih okršaja plej-ofa sa Budvanskim rivijerom, odboklaši Budućnosti gostovale 19. i 20. marta u Beogradu, gdje će odmjeriti snage sa Partizanom i Crvenom zvezdom. Biće to prilika da trener Igor Kolaković zadriži nivo igre i formu ekipe pred završne borbe za titulu prvaka.

## DRUGA LIGA Prvi turnir u subotu

TAKMIČENJE u Drugoj crnogorskoj ligi se odboklaše počinje u subotu, kada će se u Rožajama održati prvi turnir, na kojem će nastupiti Ibar, Nik Volej i Goršak. Juče je u prostorijama OSCG obavljen rječnik, tako da je poznat redoslijed igranja utakmica. Turnir će otvoriti Ibar i Nik Volej (15.), zatim se sastaju Nik Volej - Goršak (17.) i na kraju igraju Ibar - Goršak (19.).

Narednu dvije utakmice održate će u Nikšiću (24./25. marta) i Košinju (31. marta / 1. aprila), a dvije proplasirane ekipe, zajedno sa Budvom, učestvovalice u kvalifikacijama, iz kojih će dve proplasirane sastava naredne sezoneigrati u Prvoj crnogorskoj ligi.



ATENA - BOHOR MONTENEGRO  
85310 Budva, Mediteranski 11  
tel: +381 (0) 86 156-280, 157 215  
mobitel: +381 (0) 69 065-105



Poštuje Budvane: Igor Vušurović

**U naredni duel, ipak, ulazite poslige dvije pobjede nad Budvanima?**

To je tačno, ali i ranije sam govorio da protiv Budvane moramo odigrati maksimalno dobro želimo li da ih savladamo. Spremni smo na dugotrajnu borbu i uopšte ne razmišljamo o tome da moć završimo ekspresno. Najbitnije je da ostvarimo pobedu, a manje je bitno koliko će se setova biti. Sa druge strane, za nijansu im je lakše jer nemaju pritisk.

D.V.

## BUDVANI SA OPTIMIZMOM OČEKUJU DUEL SA PODGORIČANIMA Pripremaju revanš



Spremni za bankare: Marković probija blok Podgoričanu

posebno posljednjem u finalu Kupa, kada su Podgoričani osvojili prvi trofej. Još upravo u takvim utakmicama pružamo sve od sebe, iskazujemo se na pravu način. Kao što je poznato, svu si meću neizvjesni i uzbudljivi do kraja, a

## NIKŠIĆKI ARBITRI „PRESAVILI TABAK“ Prijava protiv Kovačevića

TROJICA nedavno kažnjenih nikšićkih odboklaških sudija - Milan Đžaković, Zoran Taušan i Miodrag Perošević "presavili su tabak" i predali Slobodana Kovačevića, predsjednika sudske organizacije, disciplinski sudiđu Radomiru Ražnatoviću. Kako su naveli u prijavi, Kovačević je na nelegitim način sazvao vanrednu Skupštinu UOSCG, koja nije imala nadležnost da im izrekne disciplinske mјere, a prijavu su podnijeli i protiv članova Skupštine UOSCG (Majkić Marijan, Delić Milorad, Simonovska Sonja), zbog prekorčenja ovlašćenja.

## IZ OSCG Kazna za Sutjesku

ODLUKOM Rajka Tijanića, komesara za takmičenje OSCG, Sutjeska GS kažnjenja je novčano sa 50 eura. Razlog: organizacioni propusti na utakmici posljednjeg, 14. kola sa gradskim rivalom Nikšićem. Odboklašice Sutjeske su, inače, poražene u gradskom derbiju i time se oprostila od društva najboljih.

## MUŠKO JUNIORSKO PRVENSTVO Igra i Jedinstvo

OSIM Budućnost Podgoričke banke, Budve, Luke Bar, Sutjeska GS i Goršaka, na juniorskome prvenstvu Crne Gore za odboklaše nastupiće i Jedinstvo. Bjelopolici su naknadno uvršteni na spisk učesnika, jer su, tehničkom greškom, kotizaciju uplatili na pogrešan račun. Kako je uplata bila u predviđenom roku, prijava je prihvjeta i juniori Jedinstva odmjerile, tokom maja, snage sa svojim vršnjacima.

## JUNIORKE U KOTORU Šest ekipa za titulu

KOTOR će ovog vikenda biti domaćin juniorskog prvenstva odboklašica. Za titulu će se boriti šest ekipa - Luka Bar, Gimnazijalac (Kotor) i Galeb (Bar) - prva grupa, Rudar, Podgorica i Mladost (Titat) - druga grupa. Prvog dana (subota) sastaje se Luka Bar - Galeb (10.), Mladost - Rudar (12.), Gimnazijalac - Galeb (14.), Podgorica - Mladost (16.), Luka Bar - Gimnazijalac (18.) i Rudar - Podgorica (20.). Finale je zakazano za nedjelju (12.), dok će meč za treće mjesto početi dva sata ranije.

S. G.

OSVAJANJEM PRVOG KUPA U NEZAVISNOJ CRNOJ GORI, RUKOMETASHI BERANA OSTVARILI ISTORIJSKI USPJEH

# Nadvisili Cetinjane

Za uspjeh bilo je potrebno mnogo odricanja i truda počev od igrača, trenera i uprave



Gol Berana u drugom poluvremenu branio je ikusni Suad Skenderović i to na blistav način

do preokreta za odmor.

Veliki doprinos pobedi Beranaca lako smo prošli jer Komovi i Mojkovac nijesu predstavljali ravnopravne protivnike - kaže šef stručnog štaba Beranaca Zoran Kastratović. - No, već u polufinalu čekala nas je čvrsta ekipa Mornara iz Bara, koja nas je propisno namučila, da bi izborili prolaz u finale gdje je čekao favorizovani Lovčen, koji je do finala imao sa gradskim rivalom Cepelinom lakši posao. Ipak, mi protiv najboljih pružamo najviše jer imamo motiv više pa je tako bilo i u finalu Kupa. Istina, susret je obilovao sa mnogo preokreta, od preokreta za odmor.

Nikada do sada nijesam igrao na ovom finalnom turniru i iskoristio je

našeg sigurnog vođstva na početku,

jede nad Mornarom, a u finalu nje-

gov golovi koje je postigao u drugom poluvremenu doprinijeli su da

Beranci preokrenu rezultat i preuz-

nu vođstvo koje su do sada imali

Cetinjani.

Nikada do sada nijesam igrao na

poziciji desnog krila. Ali, morao sam

se može odbraniti, a zaustavio je i

dva udarca Cetinjana sa finalom metara.

Zadovoljan sam onim što sam

pružio u finalu, a pogotovo zbog čin-

jenjice da smo dobrane doprino-

je u mnogome da sagladimo odličnu

ekipu Lovčena i tako osvojimo Kup

- kaže Suad Skenderović. R.B.

## Slavlje do zore

ODMAH nakon završetka utak- mice u Danilovgradu, više stotinu vjernih navijača Berana izašlo je na ulicu da proslavi veliki uspjeh svojih ljubimaca. Navijači su igračima priredili veličanstven doček, a slavlje je potrajal do kasno u noć. Na dočeku je bio i gradonačelnik Berana Vuč Golubović, nekadašnji predsednik kluba, koji je cestito igračima trenerima i rukovodstvu na velikom - istorijskom uspjehu.

- Ispunili ste naša očekivanja i u Berane donijeli trofe. Time ste stvorili obvezu da još više pomaže- mo razvoju rukometnog sporta. Vjerujem da je ovo podstrek za rad i naredna takmičenja pa vam želim mnogo uspjeha i u prven- stvu s nadom da se ponovo radu- jemo - rekao je Golubović.

se može odbraniti, a zaustavio je i

dva udarca Cetinjana sa finalom metara.

Zadovoljan sam onim što sam

pružio u finalu, a pogotovo zbog čin-

jenjice da smo dobrane doprino-

je u mnogome da sagladimo odličnu

ekipu Lovčena i tako osvojimo Kup

- kaže Suad Skenderović. R.B.

## JOVANKA RADIČEVIĆ, DESNO KRilo BUDUĆNOSTI

# Moralo bolje u odbrani



Najefikasnija u finalu: Jovanka Radičević

IZ MEĐUNARODNE rukometne federacije (IHF), na adresu RSCG stigao je upitnik o prihvatanju anti-doping propisa ove organizacije, odnosno o potpisivanju Deklaracije o primjenjivanju propisa iz te oblasti. Time će i naša rukometna organizacija ući u svjetsku sportsku porodicu koja svojim mjerama nastoji da predupri- jedi korišćenje nedozvoljenih sredstava, odnosno da, prema potrebi, sprovodi anti-doping kontrolu.

## Simiću četiri utakmice

GOLMAN Mornara Goran Simić pauziraće na četiri Kup ili prvenstvene utakmice, odlučila je Takmičarska komisija RSCG. Simić je na polufinalnoj utakmici završnog turnira Kupa rukome- tasa, sa Beranama, u Danilovgradu, zaradio crveni karton zbog nesporskog ponašanja, čime je uslijedila otkaz utakmice.

- Tako ne smije da bude ni u ovakvim utakmica u kojima se sve zna unaprijed. Naprotiv, baš

na njima moramo da damo maksimum u odbrani, kako bi i u mnogo važnijim u toj fazi igre bili na visokom nivou. Popravili smo se u drugom poluvremenu, mada je Autoreks pokazao da je ekipa koja ima izuzetan potencijal.

- Vjerovatno je bilo i toga, jer se unaprijed zna- lo da ćemo osvojiti Kup. Međutim, bez obzira što

točno, pristup je morao biti znatno bolji. Zapravo, Budućnost je u obavezi da sve utakmice, bilo da se radi o onima u Ligi šampiona, bilo u domaćim takmičenjima, mora da igra angažovanom kao da se bori za titulu.

Da li je, možda, u pitanju pomanjkanje moti- va?

Za podgoričke rukometnice sada slijedi jed-

nomjesečna pauza, jer se u domaći šampionat uključuju tek u plej-ofu, koji počinje 14./15. aprila. Do tada, prema riječima trenera Tanje Jeraminok, ozbiljno će se posvetiti treninzima, posebno sa mladim snagama koje u skoroj budućnosti treba da postanu nosioci igre.

D.V.

## KADETI FUDBALSKOG KLUBA TITEKS Stvaraju igrače za prvoligaše

PODGORICA - Dug je i bogat istorijat fudbalskog kluba Titeks. Osnovan je davne 1968. godine kao fudbalska sekcija velikog industrijskog giganta fabrike Titeks. Raspadom velike Jugoslavije 1990. godine i gašenjem Titeksa dolazi i do prekida rada kluba kojeg 1997. godine obnavlja-

ju Čedo-Šeki Vuković, decenijama alfa i omega kluba, i Tonči Đukić, trener svih selekcija u klubu. Sa velikim entuzijazmom rade u dosta teškim uslovima i sa malimi finansijskim sredstvima uspešno stvaraju igrače.

- Jedini cilj nam je da stvorimo što više fudbalera. Zato smo ove godine

svu pažnju posvetili kadetima, jedino na treninge svakodnevno dolazi oko 30 dječaka a u takmičarskom pogonu su: Lukušić, F. Jovović, Vuković, Paunović, Kažić, B. Jovović, Milutinović, Knežević, Ivanović, Koska, Milošević, Averić, Miljanović,

Radojičić, Vukčević, S. Arčoni, Jovičević, Pejović, I. Arčoni, Radulović, Bakrač, Bošković i Vujošević. - Takmičimo se u kadetskoj ligi Srednje regije i u samom smu vrhu. Da nemamo problema sa čestim povredama ključnih igrača sigurno bili prvi, a dosta puta i sreća nam je okrenula leđa. Igramo najdopadljiviji fudbal u ligi i imamo veliki potencijal - ističe Đukić i naglašava - Nema ekipe u prvoj crnogorskoj ligi u kojoj ne igraju igrači ponikli u našem klubu. Mi ne forsiramo djecu da jure rezultat jer težimo lijepom fudbalu. Imamo dosta kvalitetnih dječaka koji će ubrzo stasati u prave fudbalere i zaigrati u nekoj od prvoligaških ekipa.

Kako se finansirate?

- Ponajviše od neobavezne članarine koja je simbolična i koju plaća onaj ko ima. Imamo malu pomoći od direktora fabrike "Titeks" Nenada Protića, kao i od donacija prijatelja kluba i roditelja djece koja treniraju kod nas. Želja nam je da poslije 40 godina postojanja kluba, FK Titeks vratimo na stare staze svoje slave i uspeha, kad smo kao veliki fudbalski kolektiv iznjedrili mnogo vrhunskih fudbalera i postizali zavidne rezultate na republičkom nivou. Pomenuo bili i Luka Mišurović koji je bio ogroman doprinos u razvoju FK Titeks - ističe Vuković.

Kakvi su vam planovi za budućnost?

- Planiramo da sa ovom generacijom slediće sezone nastupimo u omladinskoj ligi ako je bude, u protivnom nastupićemo kao seniori u srednjoj regiji. Takođe, planiramo da aktiviramo i ostale mlade kategorije da se takmiče u svom uzrastu - kaže na kraju razgovora za ARENU Đukić.



Kadeti (90./91.) FK Titeks sa sekretarom kluba Čedom-Šekijem Vukovićem, članom uprave Vladom Arčonom i trenerom Tončijem Đukićem

## ODBOJKAŠKI KLUB SOKO GYM Debitanti na odbojkaškoj sceni

PODGORICA - Prie dvije godine Dragiša Čalov je u saradnji sa vlasnikom fitnes centra "Soko Gym" Veselinom Mićovićem osnovao istoimeni odbojkaški klub. Rodeni Pljevljak, inače viši odbojkaš Smedereva i Požarevica i nekadašnji trener OK Pljevlja i OK Podgorica, odlučio je da svoje znanje prenese na djevojčice i dječake u svom klubu.

- U klubu trenutno imam oko 50 djevojčica raspoređenih u tri kategorije: kadetkinje, pionirke i škola odbojke. Od ove godine imam i jednu grupu od 12 dječaka 96. i 97. godište. Do sada smo radili samo na tehnički i obučavanju te djece. Ove godine, prvi put ćemo zvanično nastupiti na ženskom kadetskome prvenstvu Crne Gore u aprilu i pionirskom u maju mjesecu. Kod kadetkinja izdvajaju se 3-4 djevojčice. Siguran sam da će napraviti vrhunsku karjeru i da će biti okosnica crnogorske reprezentacije - ističe Čalov i dodaje da su te djevojčice i izuzetni daci što pokazuje da se bavljenje sportom i škola uvijek mogu skladiti samo ako se hoće.

Kakvi su uslovi u kojima trenirate?

- Imamo dobre uslove u O.S. "Milorad-Musa Burzan" zahvaljujući odlučnoj saradnji sa upravom i osobljem te škole. Zaista, svi imaju puno razumijevanje za naše potrebe, posebno direktori škole i nastavnici fizičkog vaspitanja. Posebnu zahvalnost duguješmo i ženama koje održavaju higijenu u sali. Predsjednik kluba, Veselin Mićović, nam ustupa svoju teretanu u kojoj radimo posebne vježbe na spravama za djecu tog uzrasta. Djeca kao i u svim privatnim klubovima i školama plaćaju simboličnu članarinu, a njihovi roditelji dosta često nam izlaze u susret.

Plavni i ambiciozni?

- Pored sportskih motiva, prevashodni cilj nam je da pomognemo roditeljima i školi da djecu odvojimo i sklonimo sa ulice i sačuvamo ih raznih savremenih poroka. Najtalentovanijima pružićemo svu stručnu pomoći kako bi napravili uspešnu i bogatu karjeru. Planiramo da se na predstojećim prvenstvima za pionirke i kadetkinje predstavimo u što boljem svjetlu jer ipak smo mi debitanti na odbojkaškoj sceni - kaže na kraju razgovora za ARENU Čalov.



Kadetkinje (91./92.) odbojkaškog kluba Soko Gym sa trenerom Dragišom Čalovom

Pripremio: B.NILEVIĆ

REPREZENTATIVAC SRĐAN MRVALJEVIĆ ZADOVOLJAN OSVAJANJEM BRONZE U SAD

## Peking u mislima



Srđan Mrvaljević  
NIKŠIĆ - Takmičar nikšićkog Akademika Srđan Mrvaljević i u 2007. godini nastavio je s izvanrednim rezultatima, a prije dva dana okitio se još jednim odličjem. Na prestižnom tradi-

### I Radulović u Češkoj, pa Mađarskoj



Marko Radulović

Naravno, u kampovima gdje se pripremaju najbolji džudisti svijeta rezervisano je mjesto i za Mrvaljevićevog klupskega druga Marka Radulovića. Prema rječima selektora crnogorske reprezentacije Milića Ilića, ovaj superteškaš za Češku je otpotovao jučer i baš kao i Srđan na pripreme u toj zemlji biće do subote, za vikend će predahnuti pa ga naporan rad čeka i u Tatabanji.

- Svi najbolji crnogorski takmičari spremaju se za početak aprila i Evropski šampionat u Beogradu. Ali ova smotra je za naše potencijalne olimpijice Mrvaljevića i Radulovića od posebnog značaja. Nadam se, da su toga i oni svjesni, te da će desetak dana obezbijeđenih u Češkoj i Mađarskoj dobro iskoristiti - kaže Ilić.

acionalni turnir u Njujorku crnogorski reprezentativci osvojio je bronzu i to u paklenoj konkurenциji. Imao je pet mečeva, a čak četiri je dobio iponom. U polufinalnoj borbi izgubio je od domaćeg takmičara Harija St. Legera, a u meču za medalju perfektno pobedio Francuza.

Naravno, Mrvaljević nije krio zadovoljstvo učinkom na "America open

turniru".  
- Došlo je više od 150 boraca iz 25 zemalja svijeta. To je elita i ne zna se ko je bolji od koga. Čak je čast pet pojedinim džudistima koje okupi ovaj njujorški turnir. Ovdje osvojiti bronzu izvanredan je rezultat. Međutim, to je samo jedno iskustvo u čitavom nizu koji me čeka. Već danas nikšićka eks-

pedicija seli se u Prag na petodnevni

kamp. Naredno vikenda održaram, a od pondjeljka sam u mađarskom gradu Tatabanji. Vjerujem da će tu iskoristiti odlične sparing partnere jer već uveliko pripremamo za šampionat i datum od kojeg krećemo u prikupljanje bodova za olimpijsku normu - kazao je juče u telefonu razgovoru za ARENU i crnogorski reprezentativac Srđan Mrvaljević. Ra.P.

PODGORICA - U francuskom gradu Devilu juče je počelo prvenstvo Europe u streλjaštvu, u gađanju iz standardnog vazdušnog oružja. Na vatrenu liniju prve su izasle juniorske kategorije, dok će seniori i seniore pučati od 15. do 17. marta. Na skupu najboljih takmičara "starog kontinenta" nastupiće i reprezentativci Crne Gore - Nikola Šaranović, Nenad Perić i Željko Miličević u gađanju iz pištolja i Aleksandar Kostić iz puške - svi u seniorijskoj konkurenčiji. Dakle, ista ekipa koja je nedavno pucala na "Kup Minhena". Naši će za Francusku otpotoviti sutra. Zvančni trening imajuće u četvrtak, a takmičenje je u petak i subotu. Biće to prvo Evropsko prvenstvo u streλjaštvu na kojem će učestvovati reprezentacija Crne Gore. Takmičenje je u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenčiji.

- Biće teško u Francuskoj, jer konkurenca je izuzetno jaka. Rusi, Italijani, Srbi, Francuzi su svjetske streλjačke sile, pa tako i u Evropi imaju glavnu ulogu - kazao je selektor Stanko Laban.

- Naše šanse su manje nego što objektivno možemo jer još nismo adekvatno otužje za ovakvo takmičenje. Naše pištolji i pištolji su starje proizvodnje, a remont koji smo izvršili nedavno u Minhenu obavljeno je u nevrijeme i to će se, svakako, odraziti i na rezultate naše reprezentacije u Francuskoj. Jer, remont se radi prije početka sezone da bi se oružje "upucalo". Treba da ispalite preko 5000 djabola da bi vas oružje slušalo kao nekad. Uz to, imali smo obecanje da će nam se kupiti novo do ovog Evropskog prvenstva, ali sve je ostalo na obećanjima - ističe Laban.

Znači li to da takmičari nemaju šansu za dobar plasman?

- Pa, nijesmo baš bez šansi. Ali, prijavljavamo se lošijeg rezultata, baš zbog tih tehničkih stvari. Sve će zavistiti od toga hoće li naš oružje poslužiti kako bi trebalo. Dobro smo se pripremili i reprezentativci su u formi, tako da imamo kvalitetno oružje mogli bi čak tipovati i na neki viši plasman. Ekipno, kod pištolja, nadamo se, da možemo ostvariti plasman od 5. do 9. mjeseca. To bi, naravno, bio uspjeh, jer bice sigurno preko 25 ekipa. Pojedinačno, očekujem najviše od Nikole Šaranovića.

On je u pitanju godište 1991. prvo mjesto, prvi nivo, pripalo je Sergeju Gačiću, dok je Stefan Vukadinović bio prvi u drugom nivou, kao i njegova klupska drugarica Mira Bulatović. Godinu dana stariji Vladan Keković, takođe se okitio zlatnom medaljom, a Nina Ražnatović bila je najbolja u kategoriji djevojčica godište 1989. Godinu dana stariji od nje Biserka Radulović, takođe, je bila najbolja u svojoj kategoriji, a kao što se očekivalo kada tim u sastavu Tamara Popović, Marija Vukčević i Milena Marović bile su najbolje kada je u pitanju godište 1993, kao i njihove klupske drugarice strije godinu dana, u sastavu Andrijana Vukčević, Ivana Mirković i Bojana Miranović.

U muškoj konkurenčnosti u Baru prvo mjesto pripalo je Podgoričanima, koji su nastupili u sastavu Ivan Simonović, Vladan Keković i Nikola Pajović, kao i djevojčice godište 1998. u sastavu Milena Milačić, Tijana Radulović i Biserka Radulović.

Svi učesnici turnira u Baru najavili su i učešće na "Kupu Arene" i to u većem broju, a prema rječima Rajka Vujoševića, direktora Karate kluba Budućnost, prijava i dalje stoji iz Srbije.

Makedonije i Bosne i Hercegovine i sasvim je sigurno da će se u "Morači" okupiti preko 800 mladih takmičara iz četiri države.

Dakle, od Perića i Miličevića očekujem da potvrde svoje najbolje rezultate - rekao je selektor Laban.

Vk.C.

## Dejanu Zarubici dva zlata

Izabranicima Dragoljuba Fatića pripalo je čak 15 odličja (pet zlatnih, tri srebrna i sedam brončanih), a za najuspješnijeg učesnika turnira proglašen je Dejan Zarubica, koji se okitio s dvije zlatne i srebrenje medaljama. Prvaci iz Onošoga su Uros Stanišić, Željko Zarubica, Dejan Zarubica (kape), Filip Vučadinović (borbe plus 75 kg), Dejan Zarubica, Nikola Minić i Miloš Gardašević (kate tim 1991./92. godište).

Za Dragoljuba Fatića ovo je samo potvrda izuzetnog potencijala Onošoštih takmičara i najava da će i buduće kontinuirano postizati zapažene rezultate. Ra.P.

Srebro je pripalo Dijani Miljanović (kate), Simu Lučiću

### Članovi Budućnosti osvojili 65 medalja



Ekipa iz Rožaja koja će učestvovati na "Kupu Arene"

Vojović u muškom, odnosno Andrija Vukčević u ženskoj kategoriji, kada je u pitanju prvi nivo, odnosno Jelena Bulatović u kategoriji do 60, Slobodan Dabović u kategoriji do 65, Slobodan Perić u kategoriji do 75, odnosno Tanja Dukić u kategoriji do 55, Jelena Vuković u kategoriji do 60 i Diana Vujošević u kategoriji preko 60 kg u ženskoj konkurenčiji.

Dabović u kategoriji do 60, Stefan Mandić u kategoriji do 65, Slobodan Perić u kategoriji do 75, odnosno Tanja Dukić u kategoriji do 55, Jelena Vuković u kategoriji do 60 i Diana Vujošević u kategoriji preko 60 kg u ženskoj konkurenčiji.

Ekipno u borbama za žene istog

Uz vježbu i trening, učesnicima turnira u Baru je učinjeno i srušenje zidova, a u sredini igrališta postavljeni su novi zidovi.

Naši učesnici su učestvovali u treningu i vježbi, a u sredini igrališta postavljeni su novi zidovi.

Naši učesnici su učestvovali u treningu i vježbi, a u sredini igrališta postavljeni su novi zidovi.

Naši učesnici su učestvovali u treningu i vježbi, a u sredini igrališta postavljeni su novi zidovi.

Naši učesnici su učestvovali u treningu i vježbi, a u sredini igrališta postavljeni su novi zidovi.

Naši učesnici su učestvovali u treningu i vježbi, a u sredini igrališta postavljeni su novi zidovi.

Naši učesnici su učestvovali u treningu i vježbi, a u sredini igrališta postavljeni su novi zidovi.

Naši učesnici su učestvovali u treningu i vježbi, a u sredini igrališta postavljeni su novi zidovi.

Naši učesnici su učestvovali u treningu i vježbi, a u sredini igrališta postavljeni su novi zidovi.

Naši učesnici su učestvovali u treningu i vježbi, a u sredini igrališta postavljeni su novi zidovi.

Naši učesnici su učestvovali u treningu i v

# Večeras novi lov na sedmicu



**OČEKIVANI FOND**  
**525.000**

Cijena  
kombinacije  
0.5 eura

IZvlačenje  
UTORKOM RTCG1 - 20h

UPDATE DO 14 ČASOVA



## TIKETI ZA DANAS

SIGURNO		RIZIČNO		PROBAJTE	
1018 Juventus Trevizo	3+ (1.60)	5505 Preston Ipsvič	2+PP (2.50)	5601 Milvol Kruv	X-X (4.75)
1012 Napoli Vičenca	1 (1.60)	5508 Derby QPR	1-1 (2.25)	5602 Bristol S. Bradford	X-1 (4.50)
5510 Sanderland Stouk	1 (1.60)	1017 Đenova Breša	X (2.50)	5806 Oksford Kidderminster	X-X (5.25)

sportska  
prognoza

svake nedjelje

TV tombola

subotom

loto 7 od 39

utorkom

instant srećke



sportsko  
kladjenje  
svaki dan  
sportska  
novina Arena  
svaki dan

loto 7 od 36

uskoro

grebalica

## IZVJEŠTAJ ZA 10. KOLO SP 13 Od 11.03.2007.

Uplaćeno 276,00 eura

Dobitna kombinacija:

0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Iznos dobitaka

Sa 13 pogodaka - nema, prenosi se 27.861,00 EURA

Sa 12 pogodaka - nema, 80,00 eura se prenosi na fond sa 13 dobitaka u sledećem kolu..

FOND ZA 13 POGODAKA U SLEDEĆEM KOLU

28.000,00 eura

### SPORTSKA PROGNOZA 13

Dan	čas	Rb	II. KOLO	1	0	2
Ned	15:00	1	KALJARI	KLJEVO		
Ned	15:00	2	KATANJA	REDINA		
Ned	15:00	3	MIESINA	TORINO		
Ned	15:00	4	PARMA	SIJENA		
Ned	15:00	5	UDINEZE	LIVORNO		
Ned	15:00	6	FIORENTINA	ROMA		
Ned	15:00	7	SARAGOSA	ATLETIKO M.		
Ned	15:00	8	ESPAÑJOL	LEVANTE		
Ned	15:00	9	LA KORUNJA	GETAFE		
Ned	15:00	10	LEVERKUZEN	M'GLADBAH		
Ned	15:00	11	EVERTON	ARSENAL		
Ned	15:00	12	OKSER	LENS		
Ned	15:00	13	REN	PSŽ		

### REZERVNI PAROVI

Dan	čas	Rb	II. KOLO	1	0	2
Ned	15:00	1	MILAN	ATALANTA		
Ned	15:00	2	ASKOLI	INTER		
Ned	15:00	3	VILAJREAL	SOSIJEDAD		
Ned	15:00	4	VERDER	MAJNC		

**N&B PLAST**

Bulevar Džordža Vašingtona br. 51  
Crna Gora 81000 Podgorica  
tel/fax: +381 (81) 234 841, 234 842  
e-mail: normalc @cg.yu

"N & B PLAST" - P.V.C. STOLARIJA  
Crna Gora 81410 Danilovgrad Pažići b.b.  
tel: +381 (81) 811 051, 811 054  
fax: +381 (81) 811 058  
e-mail: nbplast@cg.yu

HOTEL "PODGORICA"  
Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 1  
Crna Gora, 81000 Podgorica  
tel: +381 (81) 402 500  
fax: +381 (81) 402 570

HOTEL "CRNA GORA"  
Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 2  
Crna Gora, 81000 Podgorica  
tel: +381 (81) 634 271  
fax: +381 (81) 634 294

**HOTEL CRNA GORA**



Utorak, 13. mart 2007.

## BOKS Moskvi oduzeto prvenstvo

MEĐUNARODNA amaterska bokserška federacija (AIBA) saopštila je da je Moskvi oduzeta organizacija svjetskog prvenstva, koje bi trebalo da se održi od 15. do 30. septembra ove godine, zbog toga što glavni grad Rusije nije ispunio ugovorom preuzete obaveze.

- Žao nam je što smo dovedeni u situaciju da donosimo ovakvu odluku, ali nijesmo imali izbora, jer ugovor mora da se poštuje - izjavio je predsjednik AIBA **Čing-Kuo Vu**.

Ruski mediji pišu da organizatori nijesu uspjeli da pronađu novac, jer su propali pokušaji da dobiju kredit od milion i po dolara. Međutim, predsjednik Ruske bokserške federacije **Edvard Husanov** poriče da je Moskva pogazila obećanja.

- AIBA ima neosnovane zahtjeve. Mi smo obezbijedili sve što je neophodno za šampionat - izjavio je Husanov za Itar-TASS.

U saopštenju AIBA ne navodi se gdje će biti održan šampionat svijeta, koji će ujedno biti kvalifikaciono takmičenje za Olimpijske igre u Pekingu 2008. godine. Moskva je pravo da organizuje prvenstvo dobila prošlog mjeseca na kongresu AIBA na Tajvanu, a protivkandidat je bio korejski grad Džedžu.

## JUĆE U PODGORICI Umro novinar Branko Rajović

JUĆE je u Podgorici u 60. godini umro dugogodišnji sportski novinar **Branko Rajović**. Citav svoj radni vijek Rajović je proveo družeći se sa sportistima i sportskim radnicima, pišući reportaže, izvještaje i crtice sa raznih borilišta širom zemlje i inozemstva, najprije u listu «Sport» a kasnije u «Sportskom žurnalu».

Branko Rajović biće sahranjen danas u rodnom Sružu u 14 časova.

## Arena

PRVI DNEVNI SPORTSKI  
LIST U CRNOJ GORI

Izdavači:

Pobjeda AD  
izvršni direktor Dragan Šarović i  
Lutrija Crne Gore AD

Izvršni direktor Sava Grbović

Urednici:

Jovan Terzić (Pobjeda AD) i  
Aleksandar Eraković  
(Lutrija Crne Gore AD)

Adresa redakcije:

Bulevar revolucije 11  
i Rimski trg 50 – Podgorica

E-Mail: [sportska@cg.yu](mailto:sportska@cg.yu)

[Web: www.arenacg.net](http://www.arenacg.net)

Telefoni:

(081) 246777 i (081) 235183

Marketing:

(081) 409500 i (081) 234302

Stampa: Pobjeda AD

SENZACIJA NA ATP TURNIRU U INDIJAN VELSU

# Kanjas zaustavio Rože Federera

Svjetski igrač broj jedan **Rože Federer** doživio je senzacionalnu eliminaciju već na startu turnira ATP Masters serije u kalifornijskom gradu Indijan Velsu. Njega je u dva seta, rezultatom 7-5, 6-2, savladao iskusni Argentinac **Giljermo Kanjas**.

To je prvi Federerov poraz otako ga je avgusta prošle godine u Sinsinatu savladao mladi Britanac **Endi Marej**. Svajcarac je nakon toga ostvario 41 pobjedu zaredom, srušio rekord **Bjerna Borga**, ali na Pacific Lajf openu nije uspio da dostigne trijumfalne nizove **Džona Mekinroa** (42 meča), **Ivana Lendla** (44) i rekordera **Giljera Viljasa** (46).

Federer je, takođe, propustio priliku da postane prvi teniser koji je na jednom turniru Masters serije osvajač trofej četiri godine uzastopno. On je nakon poraza od Kanjasa rekao da rekordi nijesu nešto što u bilo kojim okolnostima može da ga psihološki optereti.

- Nije bilo nikakvog pritiska, zato što uvijek idem meč po meč. Znao sam da mi je protivnik „laki luzer“ i bio sam koncentrisan samo na to kako da ga pobijedim. Ovaj meč vam samo dokazuje kako neugodno može da bude na početku turnira. Mučio sam se od prvog gema pa sve do kraja - rekao je Federer.

Kanjasov trijumf, koji će svakako ući u najuži izbor za sportski podvig



Konačno zaustavljen: Federer izgubio od „laki luzera“

godine, potvrđuju da se senzacionalne stvari uvijek dešavaju pod manje ili više čudnim spletom okolnosti. Naime, Argentinac uopšte nije trebalo da se nađe u glavnom zrjebu Indijan Velsa, jer je u posljednjoj rundi kvalifikacija izgubio od Njemca **Aleksandra Vaskea**. Kanjas je počeo da pakuje kofere, kada su mu organizatori saopštili da ostaje na turniru kao „srečni gubitnik“, pošto je Belgijanac **Ksavijer Malis** odustao od nastupa zbog povrede.

Senzaciju je priredio i **Janko Tipsarević** koji je u drugom kolu eli-

minisa bivšeg prvog reketa svijeta **Lejtona Hjuita** rezultatom 2:1 (7-6, 4-6, 6-2). Uspješan je bio i **Novak Đoković** koji je bio bolji od Rusa **Jevegenija Koroljeva** sa sigurnih 6-2, 6-1 po setovima.

U ženskoj konkurenciji, **Jelena Janković** se plasirala u osminu finala turnira u Indijan Velsu pošto je savladaла Njemicu **Martinu Miler** sa 6-2, 6-4, a za ulazak u četvrtfinale boriće se protiv Kineskinje **Na Li**. **Ana Ivanović** je pobijedila **Ališu Molik** rezultatom 2:0 (6-2, 6-1).

## TENIS - OPEN KUP PODGORICE Vladica bez premca

PODGORICA - Vladica Babić (Nec) i Ivan Saveljić (Gorica) najuspješniji su akteri teniskog turnira Open Cup Podgorice do 14 godina. Organizator ovog takmičenja bio je Opštinski savez glavnog grada i klub Nec. Nastupilo je mnogo mlađih igrača i igračica iz podgoričkih klubova. Bile su dvije kategorije učesnika predtakmičari i takmičari.

U kategoriji takmičara (registrovanih igrača) kod djevojčica bez premca bila je Vladica Babić. Drugo mjesto zauzela je njena klupska drugarica **Mina Mandić**. Njihov finalni meč bio je na vrhunskom nivou, Mina je pružila žestok otpor Vladici, ali ipak se moralu zadovoljiti drugim mjestom. **Stefana Žarković** (As) i **Nataša Brnović** (Podgorica) podijelile su treću poziciju.

Kod muškaraca, takmičara, pobjednik je Ivan Saveljić. On je u finalu savladao brata blizanca Igora. Treće mjesto podijelili su **Hasa Alivodić** i **Boro Sofranac**, članovi Necu.

U konkurenциji predtakmičara pobjednik je **Nikola Špadijer**. Drugi je **Aleksandar Dožić**, a treća mjesta za **Nikolu Mihailovića** i **Eraka Popovića** - svi su iz Necu. I najbolje plasirane predtakmičarke su iz kluba Nec - pobijedila je **Nikoleta Bulatović**, druga je **Milica Radović**, a treće mjesto dijele **Tina Rosandić** i **Ksenija Radulović**.

Vk.C.



## Frančesko Toti opet među azurima



FRANČESKO Toti će se na jesen vratiti u nacionalni tim, saopšto je Fudbalski savez Italije. Kapiten Rome i vodeći strijelac Serie A ove sezone, staviće se na raspodjeljanje „azurima“ za kvalifikacione mečeve sa Francuskom i Ukrajinom, koji se igraju u septembru.

Toti se povukao iz državnog tima poslije Svjetskog prvenstva u Njemačkoj, ali kako „azurima“ ne ide baš najbolje u kvalifikacijama za EURO 2008 (treći u grupi, sa dva boda manje od Francuske i Škotske), „princ Rima“ je odlučio da se vrati u reprezentaciju.

**pozovite TAXI PLUS pozovite**

**9712**

**NON STOP 24h**

**NAJSIGURNIJE NAJUDOBNIJE**

**9712**

**VAMA NA USLUZI**

## DANAS ODLUKA O PREKINUTOJ UTAKMICI JUNIORA Komesar Mirović odlučuje

PODGORICA - Utakmica juniora Univerziteta Mediterana i Nikšića, koja je zbog opšte tuče prekinuta na 49 sekundi prije kraja, u kojoj su učestvovali roditelji, gledaoci i igrači, konačan epilog dobice danas i to za zelenim stolom. Pozvali smo komesaru lige mlađih, koji je zadužen za Srednju i Južnu regiju, **Radovana Mirovića**, koji nam je saopštilo da su juče sudije **Koljenić i Popović**

u pismenoj formi predali izvještaj sa utakmice, dok će danas, dva igrača, vinovnika incidenta isto to uraditi prema Savezu.

Mirović nam je kazao da će ubuduće, samo u onim školskim salama koje ispunjavaju uslove biti dozvoljen ulaz navijačima, a u suprotnom na utakmicama Lige mlađih prisustvoće samo akteri i službena lica.

## REZULTATI

### ČEŠKA 1

Liberec - Slavija P. 0:1 (0:0)

### ENGLESKA KONFERENCIJA

Barton - Forest Grin 1:0 (0:0)

### FRANCUSKA 2

Rems - Sateru 0:2 (0:0)

### NIJEMACKA 2

K'lautern - Minhen 1860 2:1 (1:1)

### MADARSKA 1

Zalagerceg - Ujpešť 2:0 (0:0)

### PORTUGAL 1

Benfika - Leirija 2:0 (1:0)

### TURSKA 2

Kodžaeli - Altaj 1:1 (1:1)

## TV DANAS



12:10 - CG. SPORT (R)

14:02 - Fleš sport 1

18:02 - Fleš sport 2

19:15 - Fleš sport 2 (r)

23:30 - Studio sport 2